

Beogradsko Novine

Br. 17.

BEograd, petak 19. januara 1917.

Godina III.

RATNI IZVJEŠTAJI

Izvještaj austro-ugarskog
glavnog stožera.

Kb. Beč, 18. januara.

Istočno bojište:

Front maršala pl. Mackensa.
Rusko je topništvo u Dobrudži gađalo Tulce i Isacceu.

Front general-pukovnika nadvojvode Josipa:

Između dolina je Putne i Susite imalo jedno naše preduće puni uspjeh; zarobljeno je 240 neprijateljskih vojnika, a zaplijenjena 1 mašinska puška. Južno su se od druma Oitoz s lomili jaki neprijateljski napadaji u vatri našega topništva i mašinskih pušaka.

Front maršala princa Leopolda Bavarskog:

U Voliniji pojačana neprijateljska topnička djelatnost.

Talijansko bojište:

Na visoravni je Krasa i u dolini Vipave podržavana i juče jača topnička vatra.

Jugo-Istočno bojište:

Položaj je nepromjenjen.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Svajcarska mobilise.

Sto Svajcarska mobilise, inače samo po sebi ne bi bilo toliko čudo, jer je razumljivo, što država, oko čijih granica već toliko vremena bjesni sve strašniji i strašniji rat, hoće s vremenom na vrijeme da se uvjeri, je li njena vojna snaga u pogledu lakoće upotrebe i ubojuje snagu ako ne na većem, ono na istom stupnju, na kojem je bila ranije. No ono, što kod ove mobilizacije začinjuje, jesu glasovi štampe, koji baš ukazuju prstom na nju, dok je inače običaj, da se takve mјere, pa makar i bile prihinenjivane samo vježbe radi prečekanja u javnosti. Međutim sada, kao što rekosmo, u Švajcarskoj baš ukazuju prstom na tu mobilizaciju, to znači, da se baš želi da to čuje onaj kojem treba, da je naime Švajcarska poznala izvjesnu opasnost, koja joj prijedi, a da joj želi stati na put svom snagom, kojom raspolažu vjerni građani njeni.

A zbilja, kada ne treba dugo načijati, pa da se nadje uzrok toj pojavi. Na zapadnoj Švajcarskoj granici u toliko se čudnoj mjeri gomilaju francuske čete, da se to više neda objašnjavati čisto dispozitivnim razlozima

francuskog vojnog vodstva, te da se tako mora doći do drugih pretpostavki. Poznato je, da je u Rimu ovih dana održat veliki vojni savjet sa znatnim političkim karakterom. Svi su učesnici izjavili svoje veliko zadovoljstvo odnosno ishodu tih savjetovanja pale su prijedobe o nekim predstojecim novim, i to sasvim novim preduzećima

četvornog sporazuma. Po primjeru najnovije grčke istorije, moglo bi se našluti, kakve su prirode ta nova preduzeća. Pošto su strateške granice središnjih vlasti bolje nego li ikad zaštićene, naročito, od kala su ove osvojile veliki dio Rumunjske, to sporazum sada očvidno traži neko mjesto, koje bi predstavljalo Ahilovu petu u organizmu središnjih vlasti, na koje bi s uspjelicim mogao napasti. Svakako, da razlozi isključivo moralne prirode ne bi bili u stanju da sprječe od pokušaja prolaza kroz Švajcarsko zemljište radi zagrožavanja južnih njemačkih granica. Sjedozam na računa sa raspoređenjem u zapadnom dijelu Švajcarske, gdje su simpatije na francuskoj strani, i gdje se nuda, da bi se moglo organizovati neko naročno glasanje, koje bi se izrazilo u korist ovog prolaza slobodnih vojnih snaga. Ali je zato veći dio Švajarske, onaj dio, čije se stanovništvo prvenstveno odlikuje onom neobuzdanom ljubavlju za slobodom, koja je po Švajcarsku upravo postala klasična, ako ne izrično sa simpatijama na njemačkoj strani, ipak toliko zadovolj osjećajem svoje slobode, samostalnosti i samopredjeljenja, da ni u kome slučaju ne bi dopustio prolaz francuskih četa kroz zemlju. Prema tome izgleda, da Švajcarska mobilise s toga, jer nalazi, da je moralni razlozi više dovoljno ne štite. Ona daje na znanje svima i svakome, da ona mobilise s toga, što hoće da sprječi rat time, što se pokazuje dovoljno snažna.

No izgleda da nije jedini uzrok iznenadnom nagomilavanju četa na Švajcarskoj granici osnova o napadu na južnu Njemačku. Od vajkača su Francuzi više no išta željeli, da sa Italijom imaju većnu vezu frontova i neposredni strateški dodir. Sada se kandiduje na to, da francuske i talijanske vojske pruže ruku jedna drugoj preko zapadne Švajcarske. Jasno je, da bi se morao zakvaliti prilično znanat komad Švajarske, ako bi se željelo, da ova veza postane što stvarnija, to jest da u veliko omogućava uzdužni saobraćaj premještanje četa i dovoza iz tog novog fronta. Osim toga, sporazum se nebi ograničio čisto vojničkom okupacijom jednog dijela Švajarske, već bi poslije, isto kao i Grčkoj u

interesu svoje pozicije, točio i mješanju u politiku. S toga je sigurne, da bi se Švajcarska energetično oduprla tome koraku, ma da i u onim krajevinama učenim, gdje se njemački govori simpatije nisu bez razlike na njemačkoj strani. A ako bi ipak „došlo do gustog“, van svake je sumnje, da bi odlična Švajcarska vojska na svojim rođenim guđurama i krševinama odbila apadače. A sada, pošto je Švajcarska dala sig, da neće dopustiti nikakav prepad, to će biti, da se najnovija osnova sporazuma već izjašnjava.

Na kraju valja zabilježiti, da su se i Švedska i Švedska dala na pojačana oružanja. U Evropi se pored dviju zaraćenih strana postepeno stvara još i jedan treći oružani logor. Središnje su vlasti bile iskrene i otvoreno su podnijele predlog za mir. Za neutralce pak, taj novi, treći oružani logor, bili su dosad samo komuniketi i očekivanja za budućnost, što su ih razvijele sile sporazuma . . .

Ruski ciljevi.

Organ češkoga poslanika dr. Stranskog „Lidové Noviny“ piše pod gornjim naslovom:

Već je 1860. god. kako navodi Karlo Havliček u svojem poznamenjanim članku „Sloveni i Česi“, izšla u Petrcu brošura pod naslovom „Pjesma o oslobođenju Srbije“, u kojoj se car Aleksandar I. naziva „velikim slovenskim carem“, a koja svršava time, da će biti potrebljeno iskoristiti srušeno rusko-slovensku snagu za oslobođenje svih slovenskih naroda od austrijskog jarma. Havliček je, koji ruske namjere odnosno slovenskosti, vrlo dobro iz vlastitog iskustva poznaje, već trije 70 godina na rasku pjesmu o slovenstvu ovako odgovorio: „Mogu potvrditi, da Rusija sa ostalim Slovenskim ne nudi nipošto brašku, nego naprotiv nepoštenu i egoistički. Bilo bi dakle smiješno i nepravilno kada bi se sa ovim našim potajnim neprijateljem, koji pod bratskom maskom skriva svoje ložude, zdržali. Izjavljujem, da su mi otvoreni neprijatelji češkoga naroda miliji od Rusa, koji dozave sa Judinim pojupcem, da nas tako — straju u svoj džep“. A takvi, kakvi su Rusi prije 70 godina bili, oni su i danas. Isto tako kao što su Rusi prije 119 godina izdali brošuru o oslobodenju Srbije i sada car Nikolaj izdaje manifeste „o oslobođenju malih naroda“ samo zato, da opravdjuje nesreću, koju je Rusija skrivala svojim stupanjem u ratu. Niko nije vjerovao ovim manifestima cara Nikolaja, kao što se nije ni ranije vjerovalo njegovim djelima. Ovi smo danas najzad doživjeli, da je Rusija priznala svoje osvajačke načinere i imenzacije sa svakog misaonog čovjeka već prozrenu masku oslobođenja“.

U dnevnjoj zapovesti ruskoj vojsci, koju

je izdao raski car, čitano sasvim jasno: Zadatak je Rusije u ovom ratu bio osvajanje Carigrada i Dardanela. Tek na drugom mjestu istiće car, da je i uskršnje slobodne Poljske iz njenih dosadašnjih triju dijelova jedan od njegovih ciljeva. O tome, kako su Rusi „oslobodili“ Poljsku, već se više puta pisalo. Istorija nam posljednjeg stoljeća dokazuje, da Poljaci su gotovo nigdje nije bilo tako zlo, kao u bivšoj „kongresnoj Poljskoj“, iz koje su russki vladari stvorili prosto guberniju koja je pod ruskom upravom stanjala, dok su Poljaci pod Austro-Ugarskim neomeđano radili na svom privrednom i kulturnom razvijanju. Rasi su oslobođenje Poljske obećali već u početku rata, ali nisu svoje riječi održali po svojim prilici stoga, da je ne moraju ponovno povlačiti, kad bi događaj ruskog slavenstva učinili nepotrebni. Oni s tim oslobodjenjem dolaze danas, kad im nije u vlasti, da to izvrše i kad je Poljaca ova „milost“ ruskog cara postala suvišnom, jer su svoje oslobođenje već primili iz velikodusnih ruku blago-pokojnoga cara Franje Josipa I. i njegovog uzvišenog saveznika njemačkog cara Wilhelma. A dolaze s tim „oslobodjenjem“, samo stoga, da ne pokažu pred cijelim svijetom svoju golotinu, kad im već sve njihove ostale lijepe besjede o oslobođenju malih naroda nije su donijele ni Carigradu ni Dardanelu.

Kada car Nikolaj posjeduje toliko smjelosti, da prizna, kako je Rusija ušla u rat zbog svojih osvajalačkih težnja, to onda nikoga ne može iznenaditi njevna izjava, da u ovaj čas u Rusiji ne smije iskrshuti misao o miru, jer da Rusija mora nastaviti borbu. On doduše dobro znade za nečuvene napore ruskih armija, za nepovoljnu situaciju na bojištima, a doznao je po svojim prilicima i za akciju središnjih vlasti, da se strahote rata dokrajče. No on u prkosi toga pozivlje vjernje sinove svecje Rusije, da i dalje uzalud žrtviju svoje živote za fantom ruskih državnika, od kojega su danas Rusi udaljeniji nego li ikada dosada. A Carigrad i Dardaneli i nije su drugo do jedan fantom. Ako car Nikolaj svome narodu nastoji dokazati, da Rusija bez Carigrada ne može postojati, onda je to jedna neistina. Rusija u ovom smjeru ne će naći svoga izlaza u daleki svijet, jer isto tako kao što ju Engleska u srednjoj Aziji drži u šahu, zatvorila bi joj ona put morem odma na izlazu iz Dardanela u Sueskom kanalu i Sredozemnom moru. Za svoj razvitak imade Rusija za mnogo stoljeća dosta slobode u Aziji, a put joj je na zapad bio od uvijek otvoren. Razumije se, da ovaj put ne smije biti osvajalački nego plenitno natjecanje na privrednom i kulturnom području. No Rusija kada traži samoupravu srušila je vlasti, da se ne može jesti, jadnici se strahovito kaznjavaju zbog postupaka, koje samo jedan ruski mozak može da označi kao prestat, ili što više kaž zločin. Tamo najmanjoj kazni odgovara zatvor, ali su vrlo omiljena sredstva za kaznju oduzimanje hrane, kao i dozvola štetnja pa i štanjanje nagajkom. Međutim su logori zarobljenika puni težišta, gada i zaraze su dnevna posljedica potpuno nedovoljnog postrojenja skloništa. Istina je svakom pojedinom dato pravo, da službenim putem podnosi žalbe svome zapovjedniku, ali teško smone, koji bi se tih pravcima htio koristiti, taj bi izvjesno bio počašten korbačem svoga čuvara, „zbog neopravdavog uznemiravanja predpostavljenog“, ne uzimajući u obzir i druge karne, koje bi dotičnog još mogle snaći. Zarobljenici je obećano, da se sedrušću mogu po jedanput kupati, ali je to sa-

je samo dalje prolijevanje krvi i umnožanje ratnih strahota. Dotle je dakle došao „car mira“ u 29. mjesecu rata! Ko će mu u Rusiji ko u Evropi zadržavati na tome?

Ruske brutalnosti prema austro-ugarskim ratnim zarobljenicima.

U posljednje se vrijeme množe vijesti o nečovječnom postupanju, koje se ruka svakom međunarodnom pravu, prema austro-ugarskim zarobljenicima u ruskom rastvu. Na nečovječan se način čini sve, da im se i inače gorka sudbina pootri i da im se život pretvori u pakao. Neposredno poslijje zarobljavanja oduzimaju se namirnice, a zarobljenicima svim predmeti od vrijednosti, pri rpenosu do zbornog mjeseta obasipaju ih stražari i stanovništvo najprije pogrdama, divljački ih zlostavljuju batinama, kandinacima i udarcima nogom. I sami russki časnici ne samo da su takve brutalnosti dozvoljavali, nego su i sanjali u njima učestvovavali.

Potpisu je tih vijesti dobio jedan naš saradnik, koji se nedavno bavio u Beču poslije razgovora sa poznatim liječnikom dr. Josipom Weissom, koji se sa posljednjim vozom razmjenjivih invalida decembra mjeseca vratio u ruski rastvor u Ardatovu, gdje je u posljednje vrijeme bio interniran. Dr. Weiss, koji je u Przemislu do opsada tvrdjave vršio dužnost nadležnog činovnika, došao je padom tvrdjave ruskog rastvora, u kojem je morao provesti dvije godine u odvratnim prilikama, ostavljen na milost i nemilost češu russkih podčasnika i brutalne soldateske. Ljekar je iznjeo slijedeću sliku o tamošnjim prilikama.

Kad bi htio — priča on — da razvijem opštu sliku o prilikama austro-ugarskih ratnih zarobljenika u Rusiji, ne mogao propustiti, a da ne izneset razliku između vojničkih i časničkih logora u pogledu postupanja. Na žalost, tu moram odmah primjetiti, da se prema vojniciima svuda i bez razlike ne samo rdjavno postupa, nego da se to postupanje upravo ruka čovječijim osjećajima. Pored hrane, koja je, i pored svake odvike i uzdržljivosti takva da se ne može jesti, jadnici se strahovito kaznjavaju zbog postupaka, koje samo jedan ruski mozak može da označi kao prestat, ili što više kaž zločin. Tamo najmanjoj kazni odgovara zatvor, ali su vrlo omiljena sredstva za kaznju oduzimanje hrane, kao i dozvola štetnja pa i štanjanje nagajkom. Međutim su logori zarobljenika puni težišta, gada i zaraze su dnevna posljedica potpuno nedovoljnog postrojenja skloništa. Istina je svakom pojedinom dato pravo, da službenim putem podnosi žalbe svome zapovjedniku, ali teško smone, koji bi se tih pravcima htio koristiti, taj bi izvjesno bio počašten korbačem svoga čuvara, „zbog neopravdavog uznemiravanja predpostavljenog“, ne uzimajući u obzir i druge karne, koje bi dotičnog još mogle snaći. Zarobljenici je obećano, da se sedrušću mogu po jedanput kupati, ali je to sa-

i zemlje. Javlja se kao Sin mira: tim neizrečenim mјrom bila je ispunjena i sva slika tajanstvene noći Njegovog rođenja u tome miru dana Mu je pri rođenju i sva ljepota, i sva pobjeda, i sve bogatstvo; u izobilju unutrašnjeg mira, On i nosi Sobičom carstvo Božje, i to je carstvo — unutra u Njemu.

Gledao ga je Jovan, taj surov čovjek, jak i silni, koji je od samog rođenja postavljen bio da se bori i trudi. Od malena raztrzan i u duši i u srcu. Nije to bilo jagnje Božje, kako to prestavlja psalm. Mira nije bilo u duši njegovom, Istina je već davno probudila u duši njegovu svijest o sliči i težnji za radom, Istina ga je izvila iz grada i sela u pustiju, prvo na jaku borbu sa samim sobom, sa svojim željama i mislima i strastima, Istina je utvrdila njegovu misao, i uime istine vatrenom, surovom rječu svojom sasluva on oko sebe gomilu naroda. Budeći je na nov život, na osjećaje novog duha, čije je duhanje on prije sviju osjećio. On je poziv: Očistite se! pokajte se! približuje se carstvo nebesko...

I gle, sada, — ono se približi, — novo nečuveno carstvo, u blagom i sustom miru i u izobilju blagodati! Jagnje Božje javilo se na obala Jadrana, i s rovi prorok, čovjek sile i borbe, odbranjen putom i trudom, koji poslije mnogih godina borbe još ne pozna mira, vid pred sobom Onoga, koji se javi kao Sin mira i jagnje Božje; priklanja se pred onim u kome poznade višu silu, savršenstvo i punoču, carsku veličanstvenost. — Iz du-

ćin uživene tajne krštenja Hristovog i znamenje Velikog Providjenja, otvorile se nebesa i u veličanstvu i slavi objavili se i ljudima, u Starom Zavjetu prikriveni objavljivanje Lica Presvetog Trojstva: Bog kršavajući Isusu: „Ovo je Sin Moj Ibjezni, koji je po mojoj volji“ (Mat. III. 17.), — Bog Sin — ljudskom prirodom Svojom, i Bog Duh — silaskom svom na krštenog u vidi goluba, podržavajući glas Oče i da bi poput drevne istorije o potopu ukazao simboliku na novu eru u životu čovječanstva. Tamo je golubica s maslinovom graničicom objavila kraj potopa, ovde nam se pak ukazuje na Oslobođenici od svih bijeda i darovaoca svih blaga. Jer ne samo da jednog čovjeka izvodi iz kovčega, nego cijelu vasiljevsku izvodnju, prvo na jaku borbu sa samim sobom, sa svojim željama i mislima i strastima, Istina je utvrdila njegovu misao, i uime istine vatrenom, surovom rječu svojom sasluva on oko sebe gomilu naroda. Budeći je na nov život, na osjećaje novog duha, čije je duhanje on prije sviju osjećio. On je poziv: Očistite se! pokajte se! približuje se carstvo nebesko...

Igle, sada, — ono se približi, — novo

Izlazi:	

</tbl_r

mo jedno naredjenje, koje stoji na artiji, a nikad nije ostvareno. Sapun je pravi luksuz, koji se zarođenicima prosto oduzima, a ubrusi se mogu dobiti samo za jedan časak i to samo onda, kada radi pregleda logora dodje komisija koje neutralne drzave ili Crvenog krsta. Ali kako su o tome ruske vlasti na tri pa i četiri se mase ranije izveštene, to se onda razumije se najviše radi da se uklone svi tragovi ovakog sramnog uređenja, pa da se desne padne ponova i stare pogreške. Sve, što vojnici prilikom takvog pregleda dobiju, oduzima im se po pravilu posle pregleda, jedino što se ljudima osavještaju malo slame. Nešto je istina bolje sa onima, koji se kod seljaka ili na kom drugom mjestu nalaze na radu.

Austro-ugarski jednogodišnji državovlaci imaju razumjeće se također da pod ovim sistemom teško pate; oni se kao ovlaš primoravaju na najniže rade. Uspostili li se kod udovoljiti ovakvom radu ili ne može li zbog umincnosti udovoljiti svojoj dužnosti, onda ga nenaobraženi oružnik ili izbačina ili se pošalje u zator, koji prirodno vrvi gamadima. Posvedice su toga bolesti, koje se zbog pomanjka potrebnih utočišta slabo izlječe. Često ih moraju ti siromašni bolesnici u bijednim, nezračenim barakama bez slame i gunja u straživoj zimi da po citave dane čekaju lječare, prvu pomoć bolesnicima pružaju „feldšeri“ (lječarski pomoćnici), dok sam lječar svog potpisom samo potvrđuje naredjenja svojih pomoćnika. Duže je vremena i opšte vladala nestaća na lječivina i zavojnom materijalu. Svu su težnju toga morali priborući da osiete jedini zarobljenici, kojim se ponovo izjavljivalo, da „za njih“ nema takvih poreznih stvari. Ovo se stanje poboljšalo priznanja vrijednem pomoći današnjeg i švedskog crvenog krsta, a osjetila se i blagotvorna djelatnost austro-ugarskih lječara.

Nešto su bolje prolazili zarobljeni časnici. Upoznao sam prijatelj u Kasanu, Petrogradu i Ardatofu. Posupak je bio različan, prosječno podnosišn. U logoru u Ardatofu, gdje sam bio dva mjeseca interniran ne bi bilo tako loše, kad bi se pukovnik mjesto, koji je inače ispravan i ljubazan čovjek, bio za nas više brinuo. Bila je međutim nepričika, da se do njega teško dolazi, budući da je „praporčik“ (zastavnik) — u gradjanskom svom zanimaju učitelj osnovne škole — bio vrlo surov čovjek, koji je sve pritužbe na pukovnika majstorskim načinom znao da spriječi. Kod svake su nam prigode ograničavali slobodu kretanja. Dnevna nam je jednosatna setnja u uskom dvorištu, u kojem su se nalazile i pomjare, a kraj toga u koje utiči tri zahodска prozora, često puta uskraćena, a mi bili primorani, da ovo vrijeme provedemo u jednom uskom, zadužljivom prostoru, dakako u svrhu — „opotavku“.

I često smo osjećali pomanjkanje svakog razgovora. Momčad je, koja je nad nama držala stražu, tla posve ne-aobražena i ponašala se prema nama najstarijim načinom; a to s razloga, da se uaska „praporčku“ i podčasnici, te da se tako očuvi od ponovog polaska na front — a to je kazna kojom se kažnjavaju ruski vojnici za najmanji propust.

Jelo, koje smo dobivali nijesmo već dijelom mogli da jedemo i moralimo se kraj svega toga, što nije manjalo živo ni nainirnicu, trpjeli mnogo od gladi. Popravili smo si svoje stanje u tom pogledu samo onda, kada je „praporčik“ uslijed suviše uzitog alkohola, bio bolje raspoložen, pa nam dozvolio neka poboljšanja dokako na naš trošak.

Jedno spomena vrileino poboljšanje mogli smo jednoč u Kasanu da zabilježimo. Zajednički smo sa tamo se nalazećim drugim logorom u kojem se nalaze internirani samo viši časnici prizemski posade, ujedno jedno pritužno pismo zapovjedniku logora, generalu Šandekliju, koja se zbog njege strogoće, ali i pravnosti vojnih vojnici. Ovaj je general smješten odredic naftrožu istragu i uveo red te bolje prilike.

Njedno smo dobivali vijesti od naših susednika i svoj zanimanje i sva zarađava naša sastojala se u izučavanju ruskog jezika. To smo žili u toliko rabi, što je tamo sve uječa prezentirano, te smo se u dopisivanju služili isključivo ruskim ili francuskim jezikom. Jedini zračak sreće u taj naši nesreći pružao nam je posjet sestre crvenog krsta, grofica Gagern, koja je doista sručno umjela, da nas tieši.

Kad doznamo, da ćemo biti izmjenjeni ruskim invalidima iz naše otadžbine, našoj radosti ne biše kraja. Četiri se mase bijasmo na putu. Za to sam vrijeme obolio, jamačno uslijed pretrpe ljenih nevolja i stradanja. Ali s velikom radošću moram konstatovati, da su nas svudje, gdje smo stizali, primili s velikom srdačnošću; naravito ustanove crvenog krsta neutralnih zemalja su nas njegovale da ne može bolje biti, kako bi zaboravili pretrpljene muke. Srdačna hvala neka je svima njima.

Pred ofenzivom na zapadu.

Pred ofenzivom na zapadu.

Vijesti talijanske štampe.
(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Zürich, 18. januara.

Milanski listovi pišu, da se odustalo od jedne zajedničke proglašenje na vojske i narode sporazumih sile, jer već velika konačna ofenziva sporazuma predstoji.

Francuski glas.

(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Berlin, 18. januara.

Marcel Huitin piše u „Echo de Paris“: Sada se, iza kako je sporazum svoj zaključak naišao, mora svaki čas izrabiti za ofenzivu. Engleski se je generalism po svoj prilici već sporazumno sa generalom Lyauteyom o ubrzavanju ofenzive. Prijeko je potrebno, da saveznici na zapadu udare još dok je Njemačka zaposlena u Rumunjskoj, jer bi se može znalo dogoditi, da dodju prekasnici.

Izjave francuskog vrhovnog zapovjednika.

(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Bern, 18. januara.

Jedno je vojničko lice nedavno razgovaralo s novim francuskim vrhovnim zapovjednikom generalom Nivelleom, pa o tom razgovoru saopštava: General je Nivelle razborit, miran čovjek, koji si od budućih dogadjaja ne svara odviše velikih iluzija. On dobro znaće, da će jedva biti moguće efektivno preći kroz duboke redove njemačkih linija, ali se nuda, da će uspeti postepeno potiskivanje. Nova se ofenziva ne će bitno razlikovati od posljednje glavne ofenzive jer će i ovaj put imati glavnu rječ topništvo. Snaga će ofenzive — kako daje mali Nivelle — odgovarati povlašenom broju topništva. Raspolaže ćemo sa najvišim uspjesima ratne industrije, a u borbi će stupiti vojska milijuna.

bine duše i srca, koje je vidjelo izvan sebe živu sliku Hrista uslikata Jovan: Gle Jagnje Božje!..

Gle Jagnje Božje! — Iz dubine drevnosti kakovom punočom brije zvuci ovog usliku dušel No iako drevan, diše on vječitom svježinom i kao vječito nov u istoriji, smislu i stvarnosti zagrijava svaki traj duša naše blagodarnim čuvom. Poput slave, kojom je Bog pokazao Mojsiju svoju prisutnost ožariši ga rujom svjetlošću, budi on i ožaruje dušu našu u času njene unutrašnje podvojenosti i zabune, u kome duboke i teške misli podižu bure i kolebanja... Zbog tog svoga, tako reći, unutarnjeg uticaja na dušu i istorijsko-dogmatičkog karaktera, uvršten je ovaj praznik u red velikih praznika kod istočno-pravoslavnih hrišćana. Kao Bogojavljenje Hristovo zaključilo je i ovjenčalo ono sobom dugi niz vječkova i tisuća života ljudstva. Dale je ono duhovnu silu nove i sladosne vjere, dalo religiju u punom smislu duhovnju, univerzalnu. Ono je i započatio sobom dugi niz vječkova i tisuća života ljudstva u novom pravcu njegovom i ima da, poslije završetka naravstvenog procesa ljudskog života, privede posljednjem javljanju Hristovu u slavlju, na svjetski sud, za objavljuvanje vječne slave vječnog carstva Božieg: jer mi po apoštolu i čak i blaženu nadu i javljanje slave Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista (Tit. II. 13).

Početak praznovanja Bogojavljenja odnosi se dobu sv. apostola. O njemu se govori u njihovim pravilima: „Bogojavljenje praznik da se praznuje, — vele oni — jer je u taj dan objavljen Božanstvo Hristovo, koje su zasvjedočili Otac u krštenju i Utješitelj sv. Dun. u vidi go-

luba...“ U drugom se vijeku već ukazuje i na svetnočno bđenje u oči praznika. Praznovao se sa istom svečanošću kao i Božić. Svojim sveštenim pjesmama, pazeći od Vitlejema—Jordanu i obuhvatajući dogajanje krštenja, Crkva pjeva: „Pridjimo iz Vitiljema na Jordan, tamo već počinje svjetlost ozaravati one, koji su u tami. Pridjite vjerni da vidimo gdje se krstio Hristos; ustima čistim i dušama nevinim pridjimo.“

Praznovanje njegovo u pravoslavnoj crkvi sa pred- i popravnitvom traje 13, a u srpskoj crkvi s obzirom na proslavljenje Sv. Save — 12 dana, od 2. do 13. odnosno 12. januara. A zove se još i Prosvješćenje, što je Bog javio u svijet da pravstvi one, koji su u tami.

Praznovanje njegovo u pravoslavnoj crkvi sa pred- i popravnitvom traje 13, a u srpskoj crkvi s obzirom na proslavljenje Sv. Save — 12 dana, od 2. do 13. odnosno 12. januara. A zove se još i Prosvješćenje, što je Bog javio u svijet da pravstvi one, koji su u tami.

U oči Bogojavljenja, na Krstovdan, svršava se vodoosvećenje, kako radi uspomene na krštenje Hristovo, tako i na krštenje oglašenih, koji su se krštavali u oči Bogojavljenja, i to samo u hramu, dok se na sami praznik vrši na rječi, prudi, moru, izvoru, jer se Hristos krstio van hrama.

Bogosluženje se počinje velikim počevanjem u jutru rano, za kojim se nastavlja svečana jutrenja, a potom liturgija sv. Jovana Zlatoustog.

Po svetu liturgiji nastaje litija i procesija se kreće na rječu radi izvršenja agia zme (svetinje) t. j. osvećenja vode. Uz pjevanje melodičnih pjesama, koje su sastavili: Anatolije Carigradski, Andreja Kritski, Andreja i Sefronije Jerusalimski, Kozma Majumski, Jovan Damaskin, German Carigradski i Josif Studit, — litija se kreće i kao da se otvaraju dveri našeg srca i duše, sveg našeg bića i u uživnem akordu udaljajući ih momentalno od zemaljske metežnosti i briga duša se naša

Na pitanje, da li odgovara istini vijest, kako je Engleska na francusko zemljište poslala već dva milijuna vojnika, odgovorio je general: Ja sam rekao vojska milijuna. Međutim u ovom ratu — kako je dokazano — ne odlučuju same brojke. Glavno je duh četa i njihova dobra oprema. Odlučnost je naših vojnika vanredna. Naša vojska hoće pobedu!

Na ovaj razgovor primjećuje štampa centralnih vlasti, da se u sporazumu logoru i opet mnogo govori, dok bi se u samoj stvari mogla i opet da ispunji ona „Tresla se brda, rodio se — miš“.

Mišljenje pukovnika Repingtona.
(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

London, 18. januara.

Pukovnik Repington piše u „Times-u“: Stanje je na zapadnom frontu takovo, da broj francuskih, engleskih i belgijskih divizija, sve kad bi se uzeila u obzir i promjenljiva jačina na obim stranama, nije ipak toliko veliki, da bi u jednoj ofenzivnoj borbi obecao odluku. Prijed rata smo mislili, da je učinak napad nadmoćnosti dvojice pa i troje i protiv jednog nije vrlo velika. Mi opet moramo ponoviti, da mi se takvom nadmoćnosti nikako ne raspolažemo, a da ipak pobjeda zavisi od toga, da li ćemo je dobiti. Osim toga je Njemačina uvijek moguće, da svoje prikupljene strategiske pričuve, koje se sad nalaze na bojištu u Rumunjskoj, upotrebe u zgodnom času. Ako mi u godini 1917. moguće protiv neprijatelja istaći samo neznačnu nadmoćnost, onda mi sasvim umjemos ne možemo više očekivati, nego jedan mali uspjeh. Načelo Nelsonovo, da jedino broj može uništiti neprijatelja, već se više puša opravdalo. Prema tome naš glavni cilj mora biti, da taj broj prikupimo, kako u vojništvu tako i u topovima.

Repington završuje: Da političari, koji su u ostalom vrlo sposobni, tu vrlo prostu teoriju neće da uvide, počinje rasparčavanje snaga u razne ekspedicije. Tek poslije konferencije u Rimu možemo se nadati, da će se poslušati savjet stručno sposobnih vojnika, kao što su Cadorna i Robertson.

Poslije prekida akcije za mir.

Njemački uslovi za mir.

Jedan ruski glas.

(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Berlin, 18. januara.

B. Z. am Mittag javlja iz Stockholma: „Rječ“ poklanja prema saopštenu ostalog reka: „Njemačka je vojska slobodna i očuva neprednost i pravo samopredjeljenja Švajcarske i da se održi njena potpuna neutralnost. Listovi ističu, da je neutralnost Švajcarske za Evropu neocjenjivo blago i potreba u medjunarodnom životu. Države četvornog sporazuma, koje nijesu nikad krile svoje simpatije prema Švajcarskoj, pozdravljaju s poštovanjem rješenje Švajcarskog savezničkog vijeća za očuvanje neutralnosti.

Rat u Rumunjskoj.

Značajna Bratianova priznanja.

(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Stockholm, 18. januara.

U rumunjskom je parlamentu održao Bratianov govor, u kojem je između ostalog rekao: „Njemačka je vojska slobodna i očuva neprednost i pravo samopredjeljenja Švajcarske i da se održi njena potpuna neutralnost. Listovi ističu, da je neutralnost Švajcarske za Evropu neocjenjivo blago i potreba u medjunarodnom životu. Države četvornog sporazuma, koje nijesu nikad krile svoje simpatije prema Švajcarskoj, pozdravljaju s poštovanjem rješenje Švajcarskog savezničkog vijeća za očuvanje neutralnosti.

Rat u crnogorskom kabinet.

Kb. London, 18. januara.

Listovi smatraju vojne pripreme Švajcarske kao izraz čvrste volje, da se pod svima okolnostima brani i očuva neprednost i pravo samopredjeljenja Švajcarske i da se održi njena potpuna neutralnost. Listovi ističu, da je neutralnost Švajcarske za Evropu neocjenjivo blago i potreba u medjunarodnom životu. Države četvornog sporazuma, koje nijesu nikad krile svoje simpatije prema Švajcarskoj, pozdravljaju s poštovanjem rješenje Švajcarskog savezničkog vijeća za očuvanje neutralnosti.

Italija.

Ruski glas protiv Cadorne.

(Naročiti brojov »Beogradske Novine«)

Kopenhagen, 18. januara.

Posljednjih se dana počinjevača govor protiv Italije, naročito protiv Cadorne.

„Rusko Znamja“ predbacuje talijanskog generalisa, što on ima u vidu samo talijanske interese, a zanemaruje opštii cilj četvornog sporazuma. „Kolokol“ piše, Cadorna vodi zaseban rat zbog Trsta. Jednostrani talijanski ratni program ne može Rusiju zadovoljiti.

Rat u Rumunjskoj.

Božja služba o Bogojavljenju.

Na Bogojavljenje izjutra u 6 sati veliko povećanje, litija sa osvećenjem bljebova i jutrenje; sv. liturgija sv. Zlatoustu u 8 i po sati. Ako bude bilo lijevo vrijeme, iz Saborne crkve ići će litija na Savu gdje će se izvršiti svečano vodoosvećenje i u ostalim crkvama u crkvenim portama; pri rdjavom vremenu ovo će se izvršiti u crkvama.

Na sv. Jovana izjutra u 6 sati počinje jutrenje a zatim sv. liturgija.

Narodna pravreda.

Privreda Bugarske u godini 1916.

(Svjetak).

Prostranost zemlje za zasijavanje šećerne repe bila je u evoj godini 1916. dvojinom veća nego li godine 1915. Količina šećera cijeni se na 1890 vagona (prema 800 vagona u godini 1915). Šećerne tvornice u Ruščku i Kajali kod Burgasa skoro su prestale da rade, a zalihe u šećeru ustepljene su drugim vrstama tvornicama.

Za njegovanje ruža ova je godina bila ratna godina. Potrošnja je zastala, a cijene su pale na 800 leva prema 2600 leva u prošloj godini.

O vinogradima nema nikakvih opširnijih podataka. Filoksera, koja je od prije nekoliko godina uništila veliki dio vinograda, produžila je i u ovoj godini svoje uništavanje, a ratno stanje za sada sprječava podizanje novih vinograda.

Vrće je bogato rodilo, ali teškoće prenosa imale su za posljedicu da je vrće na gradske trge s lako donesano i da je bilo vrlo skupo.

S točarstvu je tato stanje veoma škodilo. Neprekidne rekvizicije, ratom uništeni gubici u teglećoj stoci imali su za posljedicu, da se u cijeloj Bugarskoj osjeća velika praznina u stoki.

Pernata živilina je mnogo trpila zbog oskudice u hrani.

Svieline bube su dale žetvu Čaura oko 600.000 kgr.

Pčeljaci su dali osrednju berbu meda.

Ribarstvo je bilo probitačno, donjeto je oko 4.000.000 kgr., od kojih dolazi na Egejsko more 600.000 kgr., Crno more 2.000.000 kgr., i na Mariju i njene pritoke 1.500.000 kgr.

Radovi zasijavanja za godinu 1917., u prkos ratnim dogadjajima završeni su redovnim tokom. Ministarstvo privrede je poslalo u Makedoniju i tamo je razdijelilo veće količine sjeme na radi zasijavanja ziratne zemlje.

Industrijski proizvodji su se u ovoj godini nalazili u vrlo uskim granicama. Privredni zastoj, a tako isto i zastoj u gradjevinarstvu, smanjena potrošnja i drugi momenti ograničili su proizvodnju onih industrijskih grana, koje proizvode robu za trgovinske potrebe, međutim su bile veoma zaposlene one industrijske grane, koje su podmirivale potrebe vojske. Ovime pripadaju ratnočito tekstilne tvornice, kožarske tvornice, mlinovi i tvornice konzervi, koje su imale velikih dobitaka. Domaća industrija je u što je moguće većoj mjeri dobivala radove za podmirenje zatebara vojske, ali su ipak prilične svote odlazile za vojne nabavke u Austro-Ugarsku i Njemačku.

Mnoga industrijska preduzeća nisu mogla dovoljno razviti svoj rad, jer nije bilo moguće dobaviti sirovine i poluhrađevine, a i s toga, što je radna snaga uslijed pozivanja pod zaštitu svedena bila na najmanju mjeru.

Mlinarska industrija uživala je bogat kredit kod narodne banke. Do polovine oktobra površinom je 117 miliona, čiji se dnevnji rad cijenio na 5000 vrća brašna. Od tada su ti brojevi znatno povećani.

Šećerna industrija nije bila u stanju da zadovolji povećane zahtjeve, pa se moralo mnogo šećera izvoziti iz Austro-Ugarske i Njemačke. Pa ipak je u ovom robi vladala prilična oskudica. Nova proizvodnja šećera mogla je uslijed dočnjene nabavke ugla i nedovoljnih prenosnih srestava otrošeti tek krajem oktobra.

Pivare i industrija spirala ostecene su mnogo uslijed oskudice u zalihama i kukuruzima.

Važna su naredjenja izdavana u industriji duhanu. Izvoz duhana je bio više od pola godine zabranjen. U avgustu mjesecu izšla je jedna naredba ministra finansija, prema kojoj se od duhana, koji je bio za izvoz izjavljen, moralo zadržati 15% za domaću potrošnju. Ova se mjeru pokazala kao potrebna, jer se kod preradijivača duhana pokazala težnja, da izveze sirovu kupljenu duhan u inostranstvo, mješo da ga u zemlji preradi.

Teškilna i kežatska industrija bila je u vojničkim porudžbinama dosta zaposlena.

Drvarska industrija uslijed rata nije mogla dospijeti do redovnog stanja, tako isto i strogarska industrija, koja je mnogo trpila zbog oskudice u radnoj snazi. Željezna industrija je bolje prošla. Kemijska industrija je razvijala zadovoljavajuću djelatnost. Sapunsko tvornice je rekvirirala glavna vojna uprava, te je cijelokupna proizvodnja sapuna bila pod nadzorom te vlasti. U oktobru je održana konferencija svih gospodarstava u Lozji, te je riješeno, da se osnudi jedan sindikat, kako bi se mogla što bolje podići proizvodnja u zemlji, koja je mnogo trpila zbog oskudice u sudi lojalnim predstavima.

I zanatljavska tvrtka razvijala se na dosta zadovoljavajući način. Samo one zanatlje, koji su imali da podmiruju vojne potrebe, kao obučari, krojači, sarači, uzari i kolari, ili su strojno veoma zaposleni, pa su djelomično rekvizicionim putem dobavljani na rad u vojničke radionice sa dosta visokom dnevnom nagradom.

Za trgovinu privredna 1916.

godina nije bila povoljna. U svima trgovinskim granama vladao je zastoj. Stroge izvozne zabrane, koje su se odnosile na veći dio robe, državno monopolisanje domaće trgovine, trajna nemogućnost prometa robe i putnika na bugarskim željeznicama nije dozvoljavala da se izvrse i najmanje porudžbine, koje su bile potrebne u pojedinih mjestima mutuiračnosti zemlje. Tek je krajem godine bila dozvoljena slobodna trgovina sa izvjesnom robom.

Izvoz je bio spriječen gore navedenim ekonomstvom. Cio izvoz se malazio u rukama središnjih država, koja su većinom stajala pod vojnim nadzorom i upravom. Austro-ugarski „Matica-vagoni“, koji su u decembru počeli da saobraćaju, kao i mreži središnjih vlasti za promet robe, koji su prošlog mjeseca otvoreni svoj rad vjerovatno će dovesti i trgovinu u red.

Važno je još napomenuti, da je opšta grada Sofije u posljednjoj četvrti godine prisvojila belgijske tramvaje i drašta za osvjetljenje.

Što se tiče novčanih i kreditnih prilika, razni su momenti uticali na novčani trg, i to nepovoljno; novčani je trg narocito mnogo rjeđi zbog opštig moratorija i, povodom toga, ograničenih kreditnih operacija. Tečaj devize i novca bili su u prvoj polovini godine vrlo nestabilni. Pošto je najad kurz tražio bio čvrstu osnovu, to se u posljednje vrijeme opaža i skakanje tečaja krunama. Promet s vrijedcem artijama, osim ratnog zajma, bio je veoma ograničen.

Gospodarsko zakonodavstvo je donjelo za narodnu privrednu zemlju vrlo važne zakone. Zakon o moratoriju je dopunjeno i proširen. Obavljeno je zakon o novom izdanju novčanica, pitanje o mirovini je uređeno. Narocito se pak ističe zakon o podizanju gospodarstva i društvenoj opskrbi, koji će otkloniti mnogo zloupotrebe staroga „Comite de Frevoyance“. Zakonom je ustanovljen jedan središnji odbor, koji je sastavljen iz 18 članova sobiranja svih stranaka, a kome je stavljen u dužnost snabdijevanje vojske i stanovništva sa nužnim predmetima dnevne potrebe, dalje uređenje i nadzor snabdijevanja, trgovine i potrošnje proizvoda. Odbor donosi opredjeljenja o uvezu i izvozu.

Svi bugarski privredni činoci prilagodili su se zahtjevima ratne privrede i zemlja je u prkos teškim nevoljama, koje je pretrpila u balkanskim ratovima, dala dokaza o svojoj privrednoj jačini i izdržljivosti.

Posljednje brzojavne vijesti.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 18. januara.

Zapadno bojište:

Front prijestolonasljednika Ruprechta u Bavarskom:

Poslije jednog sa se engleskog raspršnoca razvili kratki bojevi, u kojima je neprijatelj, koji je uznapredovao u ogromnoj borbi prsa u prsa brzo opeo bačen natrag. U noći smo od 12. na 13. januara izabrojao kod Serré prema osnovi ispraznili, neometani od neprijatelja, one dijelove našeg prednjeg položaja, koje smo još bili držali. Od toga je vremena neprijatelj teškim topništvom bombardovao ispraznjene rovove. Juče je došlo do od nas očekivanog udarca u prazno, koji je napadajući nacio naišao teškim gubitakom.

Istočno bojište:

Na mnogim je odsječima fronta vidno oživjela kod jasnog vidika obosrana topnička djelatnost. Sjeverno su od Gračina a prodire raskre napadne čete desetostrukom nadmoćnošću u jedan napred pomaknuti predstražarski položaj. Ovaj je položaj opet u našem posjedu. Na drugim su mjestima odbijena lovačka i izvidnička odjeljenja.

Front general-pukovnika nadvojvode Josipa:

Dok se je južno od dalmatije Oitoj jedan ruski napad, preduzet s jakim snagama, skrišio u vatri na našeg topništva i mašinskih pušaka, dotle je našim četama jednini iznenadnim napadom između dolina Susite i Putine usjele i privestiti iz neprijateljskih rovova 230 zarobljenika i 1 mašinskih pušaka.

Front maršala pl. Mackensa:

U Dobrudži gadja rusko topništvo već od nekoliko dana Tulčej i Isacceju. Više je stanovnika, većinom žena i djece, poginulo.

Makedonsko bojište:

Pojedinačna slabija topnička djelatnost.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

SVEDSKA PRIJESTONA BESJEDA.

Položaj je ozbiljan. — Pitanje alandskih ostrva.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“)

Stockholm, 18. januara.

Prijestona beseda, pročitana prilikom jučeranjeg otvaranja parlamenta, učinila je dubok utisak u Stockholmu. Kralj je u njoj snažnim riječima obratio pažnju na to, da ne valja zatvarati oči pred ozbiljnim polo-

žajem, da zemlja treba da sačuva svoju slobodu i pravo samopredjeljenja, kao i da vodi računa o stalnoj svojoj gotovosti na odbranu. Stockholmski listovi jednodušno potvrđuju, da je položaj ozbiljan. „Nydaglig Allehanda“ naročito ističe pitanje o Alandskim ostrvima i veli, da se to pitanje mora rješiti onako, kako to zahtijevaju Švedski životni interesi. Švedska je vlada veli list, u svoje vrijeme uputila kusiji pitanje odnosno utvrđivanja alandskih ostrva, ali ova posljednja do danji još nije odgovorila po toj stvari. Prijeston je voleo dalje, pokazuje, da Švedska ne misli da se potčini s razumnom jarmu.

Rumunjski gubici.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“).

Berlin, 18. januara.

S sporazumno je strane tu skoro javljeno, da je rumunjska vojska, od 600.000 ljudi, sa kojim je pošla u rat, izgubila 100.000 u zarobljenicima i 200.000 u mrtvima i ranjenima. Berlinški listovi na to vele, da je taj broj ukupno od prilike tačan, samo što na zarobljenike ne otpadaju 100.000 već 170 do 180.000 ljudi.

Sudar vozova.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“).

Ženeva, 18. januara.

Javljaju iz Pariza: Jedan sanitetski voz, koji je išao za Le Havre, sudario se sa noćnim putničkim vozom Havre—Paris. Polomljeno je 18 vagona. Broj se mrtvih još ne objavljuje, ali se čuje, da među njima ima mnogo engleskih oficira.

Jačanje ruske reakcije.

Jedan Miljkovićev govor.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“).

Lugano, 18. januara.

„Stampa“ javlja, da je Miljković u jednom svom govoru naglasio, da je ruska reakcija, koja je do skora bila pritešnja, sada najedared opet moćnija i ikad. Položaj, veli on, ozbiljniji je nekad do sad. Krvicom reakcije izgubio je narod vjeru u pobedu.

Razne vijesti.**Reklama ili rodoljubje?**

„Temps“ javlja iz Perpignana, da je ovih dana stupio u jedan topnički punkt kao jednostavni lopnilj drugog razreda francuske kolonijalne vojske, pa je u svojim najboljim godinama bez ikakvog vidnog povoda napustio vojsku i stupio u Kazaku u jedan manastir Trapista kao kluđar, gdje je odvojen od ostalih živio u jednoj kolebi od blata, koju je sam se sagradio. Sav svoj život bijaše posvetio ispitivanju jezika i običaja plemena Tuarega. Kao misionar bijaše se ograničio samo na to, da Tuarege nauči razliku između „twoje“ i „moje“ i na po malo čistocene, ali je u svemu tome imao slabo uspjeha. Čak se nazire, da su ga Tuarezi ubili u nadi da će kod njega naći sakriveno blago. Ali on nije imao ništa, do sveto pismo i njegovo rukopis, a za uzrok, zašto je sijaju časničku uniformu zamijenio isposničkom rizom, nije se nikad doznao.

Carev detektiv.

William Hester, jedan od najuspješnijih engleskih detektiva, povukao se ovih dana u privatni život, pošto je prije toga punih trideset godina neuromno vršio svoj posao na zadovoljstvo svojih naredbodavaoca. Bio je specijalist za špijune i anarhiste, te je kao takav redovno pratilo ruskog cara prilikom njegovih putovanja izvan Rusije. I pokojni engleski kralj Eduard često se njime služio. Od vremena, kad je uhnutio čuveng francuskog anarhistu Ravachola on je postao najomrzutiji čovjek kod anarhisti, koji su ne jednom udešavali atentate protiv njegove ličnosti, ali im je uvijek znao vješto da izbjegne. Po smrti kralja Eduarda bacio se Hester isključivo na polje pronalaženja špijuna, a od početka rata na pronalaženja njemačkih špijuna, u čemu je pretrpio grozno fiasco, jer je dokazano, da su mnogi nemani Nijemci stradali zbog pretjerane revnosti ovoga inače rijetko vještog detektiva, koji je u svakom njemačkom kelneru nazirao njemačkog špijuna.

Engleska je kučka, koja ždere svoj sopstveni rep.

Na jednom zboru filantropskog društva u Mile End u Engleskoj, držao je lord Burnham govor, u kome je među ostalim — kako „Times“ saopštavaju — rekao i ovo: „Prosperitet, na koji još ovđe ondje nailazimo, jekličav je i nezdrav. Mi živimo na božiju vjersku i nemamo prava da se prečinjamo, kao da sve plaćamo gotovim novcem. Engleska liči danas na kučku, koja ždere svoj sopstveni rep...“ Veća uvidljavost ne može se tražiti od jednog engleskog lorda.

Jedan osobenjak.

„Temps“ javlja o smrti vikonta de Foncauld-a i donosi o njemu slijedeće: Vikont de Foncauld bio je časnik francuske kolonijalne vojske, pa je u svojim najboljim godinama bez ikakvog vidnog povoda napustio vojsku i stupio u Kazaku u jedan manastir Trapista kao kluđar, gdje je odvojen od ostalih živio u jednoj kolebi od blata, koju je sam se sagradio. Sav svoj život bijaše posvetio ispitivanju jezika i običaja plemena Tuarega. Kao misionar bijaše se ograničio samo na to, da Tuarege nauči razliku između „twoje“ i „moje“ i na po malo čistocene, ali je u svemu tome imao slabo uspjeha. Čak se nazire, da su ga Tuarezi ubili u nadi da će kod njega naći sakriveno blago. Ali on nije imao ništa, do sveto pismo i njegovo rukopis, a za uzrok, zašto je sijaju časničku uniformu zamijenio isposničkom rizom, nije se nikad doznao.

Požari u Engleskoj.

Po zvaničnoj statistici engleskoj proguljali su požari u Engles

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

PRIMAJU SE: Knez Mihailova ul. 38.

O. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim vas, da me izvestite da li su živa moja braća Dušan Martinović, obveznik 1. čete 1. bataljona 6. pješadijskog puka i poziva drinske divizije i Božidar Martinović, obveznik 3. eskadrona 2. konjičkog puka „Car Dušana“, na čemu unaprijed ostajem blagodaran. Učitiv Nikola Martinović. A. 1880-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim javite Filipu Popoviću, da smo zdravij, da sam primila preko kuma Kate novac. Neka mi javi, zna li za mog brata Dobru i za Milutina Mike Vučenovića. Pozdrav Vida s djecom. A. 1855-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim da me izvestite za mojega sina Kira Cvijovića iz Prijepolja. Pošto od njega nijesam već preko godinu dana dobio nikakvog obaveštenja, to molim javite preko ovih novina. Mnogo ga pozdravljujem njegov otac, majka i brat. Josip Cvijović, Prijepolje. A. 1858-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Case 3545 M. B. Na vaš oglas u „Beogradskim Novinama“ od 18. decembra na broj oglasa 3144, molim vas izvestite moga muža Milika Nikolića, pješad. majora, da sam sa djecom zdrav, gospodja Vuletiću nema nikakav nalog od muža da mi izađe novac, zato i nisam dobila novaca. Da sam od Milika primili dve pošiljke, jednu od 479 kruna, a drugu od 359 kruna, da od familije iz sela nisam ni pare dobila, jedini me je Sreten pomagao. Od djece idu u školu Bora i Neša. Vas i njega sa djecom mnogo pozdravlja, Toda Nikolić. A. 1887-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Pročitala sam u „B. Novinama“ vaš oglas u br. 317., od 29. decembra 1916. god., u kome mi se preko vas javlja moj muž Dušan. Molim vas lijepe, da slediće oglas dostavite mome mužu Dušanu, na čemu će vam biti veoma zahvalna: Dragi Dušane! Dobila sam nekoliko karata i oglas u novinama u kome javljaš, da si do sad posao 900 kruna. Ja nisam toliko primila, zato reklamiraj i javi mi preko koga si posao i preko koje banke. Ja sam sa djecom zdrav. Javljam se često. Novac šalji redovno, ili ako možeš ti daj tamo sinočima Djordja Dukića, mjesечно koliko možeš, a nama javi, pa će on meni toliko ovdje davati mjesечно. Ljube te i vole djeca i tvoja Darinka D. Ilića, učiteljica iz Banje, Arandjelovac. A. 1886-8

STEVAN CADJEVIĆ. Drugovima i prijateljima: Jakovu Vasoviću gl. blagajniku, Milošu Damjanoviću i Milutinu Božiću starešinama. Krf. Molim vas, javiti mi gdje je moj sin Boriša i kako je, u velikoj brzi. Učinite sve da dobijem što više od moga primanja jer sam u novčanoj oskuđici, a u ovoj godini ništa uzeo nisam. Za sve moj trošak. Post-restante, Kruševac, A. 1897-8

Velišavu Mihailoviću, hotel Terminus, Genf, Švajcarska. Dragi moj Veljo! Primo sam tvoju kartu, u kojoj mi javljaš, da si moj oglas pročitao, što me je osobito zadovoljilo. Novac, koji si posao preko kuma Janka, tvoji su primili zajedno sa pismom i tvojom slikom; nu ti je Kana kazala, da joj pošalješ još neku sumu novca, jer joj je za izdržavanje potreban. Kojinu adresu ne moguće mi je poslati, i ako bili to rado učinio, za njega ne brini, jer nam više često. Čolić je opet u Tvrdojevcu, tamo se je i oženio. Popova djeca: Mijodrag i Mileta živi su i zdravi i zajedno su sa Stajkom, Izvesti tome popa, ako je živ i pozdravi ga, neka se i on ovama javi. Drago Eškirović nije kod kuće, on je na starom mestu, odakle se često javlja. Prijatelji Novak kod kuće je i zdravo je sa svojom porodicom. Šurak ti Ivanko umro je prošle zime u Mladenovcu zajedno sa Jakovom Aksentijem i Milivojem Josipovićem. Ostali njihovi ukučani živi su i zdravi. Sestra Danjola živa je i zdrava sa svojom djecom i mnogo te pozdravlja, no samo o Nikoli ne zna ništa o kada je izbjegao. Moji i tvoji ukučani svi živi i zdravi i svi te burno pozdravljaju, sem tvoje majke, za koju sam te ranije izvestio. Naš Mihailo i Janko živi su i zdravi i zajedno sa so Kojom. Samo o Marinku ništa ne znamo. Ako što o njemu saznaš izvesti. Lepica te neprestano pominje i moli se Bogu za tvoje zdravlje, naročito kada je vidila poslatu tvoju sliku, koju nikako iz ruku ne pušta i svakome pokazuje radosnim uzvikom: „Vidi, vidi, ovo je moj dekal!“ a meni je kazala: „piši Dago mome deki i kaži mu, da sam ja velika cura porasla, i neka mi deka kupi: alje, cipe i tašnu, a pupe mi sada ne treba i ja ču njenim isplesti čope!“ Dragi brate Veljo! Molim te saznaš, da li su živa i zdrava niže imenovana lica, pa me odmah preko ovoga lista izvesti: Svetislav Djelmaš iz Gvozdenovića, tvoj prijatelj, vojni obveznik; Milan Dragoljović iz Brankovine, rekrut; naši seljaci: Živorad Randić, obveznik 2. čete, 4. bataljuna, 6. puka, 1. poz., Dragoljivo Vasiljević i Radosav Gruičić, konjanici 2. eskadrona, 3. puka, divizijske konjice, 1. poz., Vladimir D. Vasiljević, rekrut 4. čete, 2. bat., 14. kadrovskog puka; Marko sin Nedeljka-Dine Vasića, rekrut iz posljednje partije. Njihove porodice ništa o njima ne znaju, pa te može, da ih preko mene izvestiš, a za tvoj trud ostaće ti za navjek zahvalni. Za Vojina Lukića takodjer izvestite, jer se je on samo jedared javio. Šta je sa „Siliom“? pozdravi ga, ako je i sada stobom. Tebe mnogo pozdravlja i vole, tvoj brat Draga Mihailović. A. 1859-8

RUŽI BOŽOVIĆ, Pariz. Tvoj oglas pročitao sam. Nebrojeno ti hvala. Nikad ti ne možemo zaboraviti. Isto ono, što je učinio tvoj brat Marko za nas u majčinoj bolesti, to ti učini sad. Ako imas veze pozdraviti ga mjesto nas, Cini sve i ne zali novaca, ja ču ti nadoknadi, da dobiti vezu sa Boškom. Novac, koji će ja poslati tvojoj majci, pošalji ti njemu. Javi tvoju i tvoje majke tačnu adresu kao i sru, ma, ja ču joj odmah poslati. Gledaj, da uvijek stojimo u vezi, a Bošku reci, da smo očajni za njim i veće sreće ne bi za nas bilo nego i da nam se on lično javi. Draga, A. 1858-8

OBREN VUCICEVIC, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas, ako je moguće, da me što prije izvestite za mojeg Dobravu, je li živ i zdrav, jer evo već nekoliko mjeseci kako za njega ništa ne čujem; isto tako molim vas izvestite mne i za moju braću Milutinu, Milana i Vukosava za Živku smo doznali iz vaše karte, da je živ i zdrav. Mi smo u vjelikoj brizi svi za njima pa će mo vani biti mnogo blagodarni za njih saznate i nas odmah izvestite. Mi smo svi zdravi i dobro a vas mnogo pozdravljamo Kata D. Kršmanović. A. 1882-8

OBREN VUCICEVIC, Hotel Terminus, Ženeva. Primili smo vaše ranije poslate karte i pročitali smo, radujemo se kad ste vi i Mijo zdravi. Kartu koju ste nam poslali, primili smo; novac poslati nismo primili, za taj što ste poslali urgirajte. Novac koji si dao Iliju Josimoviću primi od njega natrag, jer Ilija žena svakako možda da i ona nema a nama nije potreban, da od nje tražimo, u buduće nemojte nam novac slati; mi radimo kod kuće naše trgovacke i privredne poslove; Čeda se oženio Cvetom Dimitrije Markoviću iz G. Bandane; sa istom pogodbom kao što ste i vi ranije imali riječ; primili smo pismo i na isto smo van odgovorili. Javite nam za sve naše, za koje sazname, da su živi i zdravi pisanem i Miji u Nicu. Mnogo pozdrava od sviju nas vas Drago i Milorad O. Vučićević, Jarebice. A. 1882-8

MILADINU STEFANOVIĆU, — Ženeva. Prošli oglas pogrešan je. U Zaječar javi samo, je li Mile zdravo. Stojka. A. 1890-8

Gospodin DRAGIĆ SOLDATOVIC, Ženeva. Poslati izveštaj za moga oca, Avramu Almuzlinovića, trgovca iz Šapca, preko g. Čelovića iz Brčkog, primili smo, te vam na usluzu najlepše blagodarimo. Ujedno vas umoljavamo da biste dobrobiti imali, te mog oca obavijestili, da se za nas ništa ne brine, budući da smo svib dobro i zdravi. Ujedno da sam njegovo pismo 12. decembra primio, svoju fotografiju poslao a mom, da nam po mogućnosti tačnu adresu javi, kao i fotografiju pošalje. Nadam se, da ćeće mi tu uslugu učiniti, te vam se najskrenje zahvaljuje M. Almuzlino, Sarajevo, Sljivina. A. 1893-8

STEVNI ACIMOVICU, advokatu, Genf, Hotel Terminus. Mnogoposlovani gospodine! Prema vašem oglašu u pogledu invide slobodna sam zamoliti vas za uslugu. Od jula 1914. god. ne nalazim se u Srbiji i za to vreme ne primam invalidu koja mi je dosudjena u 300 din. god. br. rešenja 3160. Pošto se nalazim u materijalnoj neprilici, to vas vrlo lijepo molim, da se na nadležnom mjestu zauzmete, da do svog primanja što pre dodjemi. Ujedno vas vrlo lijepo molim, da slijedeće dostavite gospodinu Miljanu J. Jankoviću, rezervnom pješadijskom kapetanu I klase IX pješadijskog puka komandiru bojne komore dun. divizije, pisaru kod advokata Vlajkovića i Mijovića. Dragi Milane! Posle radosnog glasa od tebe, da si živ i zdrav javila sam ti se nekoliko puta, a jednom i preko novina. Molim te pošalji mi najbržim putem veću sumu novaca, jer ne primajući penziju i invalidu nemoguća mi je dalja egzistencija. Mi smo svi zdravi kao i tvoji u Srbiji. Cestitam ti nastupajuće praznike i svi te srdično pozdravljamo. Leposava Jovanović. Nadajući se, da ćeće moju molbu uzbrižati i u naprijed vam zahvaljuje i poštuje vas Leposava kćer pok. Djure Jovanović, kapetana I. klase i upravnika kartog depo-a I. kl. A. 1899-8

Gospodin SVETOZARU DAMNjanovicu, Ženeva, Rue Malatret 5. Tvoja pisma i karte koje si poslao dobili smo i vidjeli, da je Milorad teško bolesan bio i da je sad dobro što nas veoma raduje. Novac te teško poslati i u buduće podaj im, a ja ču svaku sumu polagati tvojoj Mari. Mnogo će me uspokojiti ako porodiči da mi lične karte Milorade i Brankove dodju, jer smo u vjelikoj brzi. Tome nepoznatom mi gospodinu kaži da mu za sad novac ne mogu poslati a da sam čovek od riječe uveri ga ti, da ču mu se u svoje vrijeme poštено odužiti. Mnogo ti blagodarinam na dasadašnjem zauzimanju za Branku i Miloradu. Svi tvoji i moji zdravi su i dobro i mnogo sve vas pozdravljamo. Tvoj zet Nikola Živanović, trgovac iz Smedereva. A. 1878-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Lijepo vas molim, da izvestite moga muža Milivoja H. Pavlovića, aktivnog pješadijskog poručnika komandira 1. dječake čete pješadijske podoficirske škole, da se načinim s našim djetetom Ljubišom kod g-dje Hadži Petrovića a naše majke kući u Beogradu, da smo svi zdravo i da nam pošalje novac jer smo u oskudici. Unaprijed blagodari Ljubici M. Pavlović, Osman-Pašinu broj 11, Kosovska Mitrovica. Odgovor će očekivati preko ovih novina. A. 1883-8

D. Djordju Radojloviću, Ženeva. Molite se, da dostavite ovaj oglas Vladimиру M. Jeriniću, vojnom činovniku ibarske divizije iz Novog Pazara. Dragi Vlajo, sa majkom sam zdrav. Sa najlepšim željama cestitam ti nastupajući praznik Božić i novu godinu. Sa željom da te od nove godine nova sreća prati, i da te meni uskoro natrag vrat. Pozdravlja te i ljubi tvoja mila ženica, Živka. Novac pošalji. A. 1878-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Lijepo vas molim, da izvestite moga muža Milivoja H. Pavlovića, aktivnog pješadijskog poručnika komandira 1. dječake čete pješadijske podoficirske škole, da se načinim s našim djetetom Ljubišom kod g-dje Hadži Petrovića a naše majke kući u Beogradu, da smo svi zdravo i da nam pošalje novac jer smo u oskudici. Unaprijed blagodari Ljubici M. Pavlović, Osman-Pašinu broj 11, Kosovska Mitrovica. Odgovor će očekivati preko ovih novina. A. 1896-8

G. Stevi ACIMOVICU, Hotel Terminus, Ženeva. Lijepo vas molim, da izvestite moga muža Milivoja H. Pavlovića, aktivnog pješadijskog poručnika komandira 1. dječake čete pješadijske podoficirske škole, da se načinim s našim djetetom Ljubišom kod g-dje Hadži Petrovića a naše majke kući u Beogradu, da smo svi zdravo i da nam pošalje novac u oskudici. Izvestite nas o Miči. Ne javlja se dug. Ljubica Miča Tošića, stanuje u Hadži Djerinu ul. 15. Pozdravlja vas, Leposava M. Stojkovića, učiteljica u penziji, Brage Nedžića Milica broj 17. Beograd. A. 1899-8

DJORDJE PETROVIĆ, srpski vojni obveznik iz sela Pinosave kod Beograda, nalazi se sada kao ratni zarobljenik u Tuzli kod Platzkomande. Zdrav je i traži izveštaj od familije iz Pinosave. A. 1857-8

JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim vas lijepo dostavite Nikoli Todoroviću, koji se javlja iz Taranto (Italija) slijedeće: Dragi Nikoli! Svi smo zdravi, ne brini. Djeca su velika i željni smo tebe. Donji oglas dobila sam od oca tvojog koji šaljem. Snajki šaljemo koliko možemo; staraj se da joj i najmanju sumu šalješ. Dušan, šalji neizostavno para za tvoje Adresa: Strezova 40. Točno, koliko je para ostalo kod Kineta? Ovo je važno. Recite Lazi i Miljan Filipovom, da su njihovi svi zdravi. Duško je kod kuće. Javljam te da često svi Vaš otac Mića Todorović. Ja i djeca uvjek te volimo. Gospodinu Premoviću blagodari na usluzi Danica Nik. Todorovića, Kraljevo. A. 1872-8

JOVANU R. JOVICICU, Ženeva. Molim vas najučitljive, da ovaj oglas dostavite mome mužu Šrećku Kondiću bravaru iz Užice. Dragi Šrećko. Ja sam sa djecom hvala Bogu zdravo i dobro koje i tebi je. Novac 220 kr. koji si ti pozajmio od g. Živka Miloševića, kapetana ja sam ovde dala njegovoj ženi. Zato ako ti i u buduće bude trebao novac uzmi, a ja ču ovde gospodjiji Leposavu davati. Ocu i ljudi ruku Budimir, Milenko, Svetozar, Dragoljub, Velibor, Jova i malo Milena. Dragog i tebi toplo pozdravlja tvoja Ruža. Unaprijed blagodari Ruža Sr. Kondić, Užice. A. 1898-8

Gospodj Dr. Ljubić, Lausanne. Primili sam 1. decembra odjednom četiri vaše karte i jednu od Zorke, a danas opet vašu od 19. decembra. Svima blagodarim. Mišku pošljite da smo jednovremeno i njegovu kartu primili i mnogo se obradili lijem vijestima. Sada željno očekujemo izveštaj po položenoj maturi. Jasno vam smisla poslati do Zorke, a ona će u buduću sjetiš. Dragi, molim te, da me izvestiš, šta je sa braca Milutinom i Slobodanom. Mita je otsutan, zdrav je. Mnogo tebe pozdravlja a gosp. Andrejević zahvaljuje na dobroti. Milica Stefanović, (Grebenarović), Rathausstrasse 51. Jagodina. A. 1878-8

G. Stevi ACIMOVICU, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas lijepo, kao nepoznata, da izvestite moga dječjeg bračnog Radovana Namovića, poslužitelja ministarstva inostranih djela: Dragi brača! Mnogo vam blagodarim za poslati mi 290 kruna. Lijepo vas molim, da mi i u buduće šaljete ma koliko mjesечно, pošto sam u oskudici, a nikakvo primanje nemam. Raspitajte i izvestite me za mog Dragog. Milka je zdrava sa djecom, u velikoj oskudici. Svi vas mnogo pozdravljamo vaša sestra, Nastasija Naumović, Ratarska ul. 41. Beograd. A. 1878-8

G. Miki Tadiću, Ženeva. Lijepo molim, sjeti se i mene i podejstvuj, da se i meni što brže pošalje pomoć, na moje primanje, koje iznosi preko 4000 godišnja, jer se ženom i troje djece snosim oskudicu. Ljubomir Sarić, Kursulina ul. 14. Beograd. A. 1878-8

Milanu O. Maksimoviću, Krf. Dragi Miki! Javljam ti tužnu vijest, da je naša dobra Rosa preminula Bogu na istinu 10. I. 1917. godine, poslije teškog bolovanja. Dragi u Cupriju nisam mogao javiti. Sam sam u teškom položaju. Ovo javi Živku. Mnogo srdačnih pozdrava tebi i Živku. — Vukadin Martinović, Baba Višnjina ul. 25. (Stiška) Beograd. A. 1878-8

G. Jovanu Premoviću, Ženeva, za Dragomira Šiškovića, profesora iz Skoplja. Jela, Ljuba, djeca i teča Ilija kod Ruže, svi zdravi. Tetka Savka, Slavka, Nata i djeca zdravi kod kuće. Teča Pera, ja, Stankica i Fema zdravi smo. Ljubljena naša Dobrilica umrla je 16.-29. marta, 1916. Šta je sa Svetom i Nikolom? Novac neka šalju redovno, vrlo je potrebno. Sve vas grli i pozdravlja, Vuka, Jevremova 2. Beograd. A. 1878-8

Obradu Nikodijeviću i Milutinu Karanatiću, Bd. Karl Vogt 73. Ženeva. Molim vas pošaljite ovaj oglas momu mužu Raji: Dragi Raji! Zdravo sam, što i tebi od svega srca želim. Tvoju jednu kartu dobih. Sretna sam i suviše bila, kad od tebe poslije 13 mjeseci primili

Ljub. Grkoviću, penzioniranom okružnom načelniku Dragi Ljubo! Poslati mi novac primili sam. Ja sam s djecom u N. Pazaru zdravo. Šalji mi, molim te, redovno i dalje, jer sam se s djecom silno namučila bez sredstava. Svi te mnogo pozdravljamo. Tvoja Katarina s djecom. A 1866-8

Gospodinu Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Poštovani gospodine! Molim vas, da podejstvujete, da mi se naime moje plate pošalje ma kakva novčana pomoć, jer se nalazim u oskudici. Zahvalan Stojan Jovanović, skretničar, Kosovska Mitrovica. A 1862-8

Bogoljubu Stojanoviću, krojaču, Ženeva. Molim, da me izvestite, da li je živ i zdrav moj brat Dimitrije Maksimović iz Palanke, narednik, pionerski polubataljun, dunavske divizije, 2. čete, 2. poziva, Milan Maksimović, podnarednik pekarske čete, dunavske divizije, 1. poziva, kao i moj kum Ljubomir Stanković, poručnik 2. konjičke baterije i Jovan Protić, narednik iste baterije i moj drug Petar Tomić iz Negotina, kapilar 2. konjičke baterije. Moji su ovđe svi zdravi i pozdravljamo ih. Očekujem od vas za ove izvješće i unaprijed vam blagodarim i pozdravljam vas, Žika Maksimović, Palanka. 26708-8

Gospodinu Dragoljubu Milovanoviću, Ženeva. Molim vas prijatelju Dragoljube, da javite vašem sestriću Dragetu, da me izvesti za moje sinove Milovana i Arandjela, kako su i zašto se ne jave, jer smo u velikoj brizi. Ja sam čula, da Draget javlja u Palanku, pa stoga vas lijepo molim, da me se i u buduću sjećate, pošto nemam nikakvih sredstava za život. Poštujes vasi pozdravlja sa našim ukućanicom Sofija Brkić sa kćerima, Kneginje Ljubice 26, Beograd. 26744-8

Svetozaru Bujoševiću, Žurčić. Ujka, najlepše te molimo, da poradiš kod nadležnih, da nam se naime našeg primanja pošalje veća suma novaca, pošto smo u oskudici s djecom. Unaprijed ti zhvaljujem Milica Belanović Nikolića, telefonskih, Hilendarska 26 i Zorka Belanović Terzić, telefonskih, Šumadijska 57, Beograd. 26745-8

Gospodinu Zorki Vlajšiću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26747-8

Gosp. Vel. Ž. Ačimoviću, Ženeva, za Mijodraga S. Vračevića. Dragi Mijo! Javi Mihajlu da mi je novac neophodno potreban, da mi najbržim putem pošalje, da život dječiju održim. Novac preko oca da šalje. Svi smo zdravi. Mihajlo, Milan i Danilo želim da se češće javljuju. Gospodinu Ačimoviću blagodari, vas sve pozdravlja Stana Mihajla Milića, Regierungstr. 6, Krševac. 26774-8

Dragiću Soldatoviću, Ženeva. Poštovani gospodine! Molim vas da izvestite našeg brata Dr. Miku Petrovića iz Šapca, da smo do sada primili od njega šest novčanih posilki u sumi od svega 987 kruna, a molimo ga, ako mu je moguće, da f u buduće šalje redovno. Djeca ljube svome tatu ruku i beskrupljeno su ga željni; za njih neka ništa ne brine, zdrava su. Vama gospodine zahvalnost, Miki pozdrav šalje Draga A. Damjanović, Šabac. 26775-8

Gospod. Mihajlu Čoliću, Ženeva. Molim vas dostavite Velislavu M. Tomaševiću, dporučniku prinske divizije oblasti slijedeće: Velj! Tvoje karte redovno dobijam. Radujem se, kad si zdrav. Cudi me, da ni jednu moju kartu kao i 3 oglasa nisi dobio. Za svoje ne brini, svi su zdravi. Velj, molim te, izvesti me za moga strica Vićentija Milenkovića, aktivnog majora 1. pješ. puka, 1. poziva, moravske divizije. Javi mu, da nam odmah veću sumu novaca pošalje, jer nam je neophodno potreban, mama i Dragi su nam bolesni. Javljaj se češće i odmah mi svoju sliku pošalji. Gospodinu Čoliću blagodari, a tebe mnogo pozdravlja zajedno sa svojima Stevka. Gospodine Tomaševiću! Mnogo me je obradovala vaša vijest, da je živ moj verenik Dušan M. Stojković, aktivni kapetan. Zato vas molim, odmah me izvestite što detaljnije o njemu preko „Beogradske Novine“. Pozdravlja vas Budimka J. Mitrovićeva, Smiljaniceva br. 49. Beograd. 26776-8

Gospodinu Dr. Ježi Žuloviću, Ženeva. Dr. Jelka Popadićeva moli vas, da budete ljubazni i na moju adresu izvestite, šta je sa Dr. Ilijom Paligorićem. Doktorova porodica je čula, da je umro, a od njega do danas nema vijesti. Poštaje vas Pavle Bošković, Resavska 36, Beograd. 26749-8

Gospodinu Dr. Živku Mihailoviću, Ženeva. Poslati mi novac primila sam. Primiti gospodine doktore moje djece i moju veliku zahvalnost na ukazanoj nam pomoći. Poštaje vas Milica Dr. Živana Vlajića, Hauptstrasse 86, Kruševac. 26750-8

Gosp. Stevi Ačimoviću, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas lijepo dostavite ovo Milancu St. Ristiću: Dragi Milane! Tvoju treću pažnju prema meni kao i ujek primih. Izjavu zahvalnosti ja nemam rijeći, već samo želim, da nam se uskoro živ i zdrav vrati, te da te možemo vidi. Kada mi svi ovako osjećamo a tek Šta je ostalo za tvog Marka. Marko te pozdravlja i ljubi, također Dese i djeca. Po mogućstvu molim te Milane pošalji mi adresu Belovu. Od njega lično nemam izvješće. Budi dobar javi mu se koji put. Od sada šalji preko Dese za mene. Tebe, Vladu i Ivu grlimo svi i pozdravljamo. Tvoja tetka Aca Jovanović, Saborna 82, Beograd. 26752-8

Dobrivoju M. Vučkoviću, Mili naš tatici. Tvoje karte dobijamo redovno. Sretni smo kad si nam ti hvala Bogu zdrav. Pišeš da brineš za djecu. Oni su hvala Bogu zdravi, dobri, uče marljivo, nadam se, da će naknaditi izgubljeno vrijeme. Rastu naglo, kao da ih ta uviču. Za moje zdravlje ne brini toliko, ja sam sad dobro. Sliku smo ti poslali, rado očekujemo tvoju. Bogoljub piše, moli, da vidim može li doći kući. Rado bih mu učinila što mogu, ali su slični slučajevi ostali bez uspeha. Aca je stigao k njemu. Dragica pita, zašto si se učuo o Milivoju. Ona je u mjesecu novembra dobila dvije pošiljke po 300 kruna, drugu ne može da podigne, što u mjesto „Petrovics“ stavljeno „Popovics“, treba da se ispravi pogreška, u buduće treba da obrati veću pažnju. Ljubi te i voli Cana Vučković sa djecom, Obilićev vjenac 5. 26760-8

Milanu Rizniću, Krf. Molim te, izvesti se za gospodinu Dušana Nikolića, učitelja, sada obveznika 10. puka, 1. bataljuna, 3. poziva Šumadijske divizije, odred gospodina Cvijovića. Javi mu, da mu je žena u Cačku, prije dva mjeseca došla je iz Prištine. Ona je sa djecom zdrava, ali je ostala bez ikakvih sredstava za život. Neka joj odmah pošalje novac na adresu: Zorka D. Nikolić, Cačak, Radeskistrasse 6. Neka je muž izvesti o njenoj braći. Molim te to učini odmah. Ljubi te tvoja Olga Riznić, Cačak. 26722-8

G. STEVI ACIMOVICU, Geneva. — Prema vašem oglasu u „Beogradskim Novinama“ od 24.XII. 1916. godine. Javljam se kao željezničar u bijedi i nevolji, nalazim se u Kosovskoj Mitrovici. S poštovanjem Stevan Stojković, kočničar IV. klase sa ženom i jednim djetetom, ulica Koenig Milanstrasse No. 37, Mitrovica, Kosovo. A. 1892-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim da me izvestite da li je živ i zdrav Radosav Popović iz Urovcia, srez posavski, okrug valjevski, redov 2. čete, 4. bataljun, 17. puka. Mandalina Popović iz sela Urovice, okrug valjevski. 26738-8

Gospodinu Marku Milutinoviću, kraljevom blagajniku. Novac poslan preko Wiener banke isplaćen mi je 2.-I. Veoma vam blagodarim na trudu. Moje sinove mnogo pozdravite i javite im, da smo svi hvala Bogu dobro i želimo što češće vijeti o njima. Vas pozdravlja i poštaje Anka Stojanovića, Studenička 11. 26712-8

Dr. Jevremu M. Žužoviću, Ženeva, za majora Stanjolića. Marko, tvoju kartu svojeručnu 30.-X. i Milovu sliku od 15.-VII. dobila sam 16.-XII. po starom. Milova je sliku zaprepastila koliko je oslabio. Javi mi odmah, nemoj kriti od čega je bolovalo, ko je bio pored njega, kad je ležao i kako je sad. Čim novac potraži, pošalji mi, nemoj žaliti, slab je a u školi, lječari da ga pregledaju i da ona nazale, da mu škodi, neka školu napusti, samo da je živ i zdrav. Molim te staraj se ozbiljno o njegovom zdravlju. Odmah da se slika, da vidim, kako je sad. Pošalji mu adresu g. Žužoviću, da mi lično češće piše, a ti mi salji novac. Javi mi odredjeno, je li Mika još kod Dragiće i gdje? Neka se odmah slika, samo da što prije slike pošalju obavješćuju, da se uvjerim, da su živi. O djeci mi javljači češće pravu istinu. Izludiću od brige za njima. Novac traženi odmah mi pošalji. Dobila sam tri puta novac. Djecu čuvaj, a meni javljači, kako su. Mika, da mi piše preko gospodina Žužovića. Djecu i tebe mnogo pozdravljamo, djeca i Dara, Kragujevac. Molim vas dostavite mi odgovor na ovo najbržim putem. Blagodari i pozdravlja Stanojevića, Kragujevac, Pašiljka 34. 26719-8

Gosp. Dragi Radojloviću, Ženeva. Primila sam poslati novac, na čemu vam mnogo blagodarim, ujedno vas lijepo molim, da me se i u buduću sjećate, pošto nemam nikakvih sredstava za život. Poštujes vasi pozdravlja i poštaje Anka Stojanovića, Studenička 11. 26740-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Prije vam blagodarim. Novac poslan preko Wiener banke isplaćen mi je 2.-I. Veoma vam blagodarim na trudu. Moje sinove mnogo pozdravite i javite im, da smo svi hvala Bogu dobro i želimo što češće vijeti o njima. Vas pozdravlja i poštaje Anka Stojanovića, Studenička 11. 26744-8

Svetozaru Bujoševiću, Žurčić. Ujka, najlepše te molimo, da poradiš kod nadležnih, da nam se naime našeg primanja pošalje veća suma novaca, pošto smo u oskudici s djecom. Unaprijed ti zhvaljujem Milica Belanović Nikolića, telefonskih, Hilendarska 26 i Zorka Belanović Terzić, telefonskih, Šumadijska 57, Beograd. 26745-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26747-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26748-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26749-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26750-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26751-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26752-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču Popadiću, da su nijovi svi dobro i da se što prije preko nas javi. Branka pozdravi, baba mu je umrla, ostali su zdravi. Neka se javi preko tebe. Šta je sa bata Borom? Otac je kartama izvestio gospodina Stankovića, da je gospodin Trivunac zdrav u Aleksincu. Ljubici, djecu i tebe svu pozdravljamo, Ijubi vas Ružica. Sa mojima vam, dobra gospodio, od srca zahvaljujem na trudu. Ljuku voli, vas pozdravlja i poštaje Ružica Bošković, Resavska 36, Beograd. 26753-8

Gospod. Dragi Radojloviću, Ženeva. Poštovana gospodijo! Da li ste primili naše mnoge karte, mi vam vrlo često pišemo. Molim vas pošaljite Miši ovaj oglas. Dragi Mišo! Tvoja karta nas je veoma obradova. Piši često, jer nam je to velika radoš. Izvesti braču

Radojanu Zariću, Kri, Grčka. — Brate Radojanu! Zdravo sam sa celom familijom, a tako isto su kod tvoje kuće svi zdravo. Dobijo sam tvoje tri karte, koje su nas mnogo obradovale, kad si sa braćom živ i zdravo. Javljam ti, da se Cena udala jesen za Ranisava Milića, Makovište. Izvjesti se preko prijatelja i zna li štogod za zeta Nedelju Lučić Ignjataovića, Djordja Rosića, Iliju Zarića, Nedelju Filipovića, kovača, Dragića, Rebića, Vukašina Rebića, Cvjetku Živkovića, Momčila Djokića, Pološnice, Stanoja, Gvozdena Dunjića, svl iz Seče-Reke; Spasoja Tomića, Jezdimira Blagojevića, obveznika I. poziva, 9. brdske baterije, Milosava Tomića obveznika III. čete, III. bataljona, IV. puka, II. poziva; sva tri iz Makovišta. Po pročitanju oglasa izvjesti me preko novina a i karton za pomenutu lica, šta budeš znao. Mnogo puta šaljemo pozdrava tebi i braći, Jakši, Ješi, kumu Bogoljubu, Krstivoju Nediju, Dragu, Ivaniku, Ostoji, Dobrisavu, Blagoju, Andriju Stojanoviću, Dragiša i Žarko Zarić, Seče-Reku. A. 1863-8

ZIVORAD M. BULAIĆ, Užice ulica II broj 87 dostavlja: Radisavu Mitroviću, narodnom poslaniku, Zenevu. Čica Radisave molim izvjestite moga muža Luku slijedeće: Dragi Luko! Mnogo su me obradovale tvoje karte, kad si zdrav. Ja sam zdravo sa Miodragom, tvoja je majka sa mnogo. Vilhelmina je bila dva i po mjeseca sa dicom kod mene i ona je zdravo, otišla je u Vlasotince. Javi zetu neka joj pošalje novaca preko mene. Moji su svrni kod kuće i tvoja braća zdravo. Javljam se češće. Prini mnogo pozdrava od majke Miodrage i twoje Anke Petković, Bajina Bašta. A. 1891-8

RADISAVU MITROVICU, narodnom poslaniku, Zenevu. Molim izvjestite moga muža Ninku Jankoviću, vojnika IV puka, II čete, III bataljona, II poziva i djevera Radoju Jankoviću, vojnika IV puka, III čete, III bataljona, II poziva, da smo svl kod kuće živi i zdravi i da se oni češće javljaju. Unaprijed vam blagodarim Milevu Janković, selo Pilica, Bajina Bašta. A. 1891-8

LJUBOMIRU MILUTINOVICU, Züringerstrasse 45-III, Zürich. Poštovani gospodine Ljubo! Vašu kartu od 12-XII. sam primila i dva oglasa u novinama. Veliko vam hvala na zauzimanju. Ovaj oglas pošlite Aćimu i čim dobijete odgovor, javite mi. Dragi Aćime! Danas sam dobila izvješće o tebi i jako sam se obradovala, kad si zdrav, jer ti znaš, da ja samo o tebi mislim, jer znam kakvog si zdravljav slabutnjavog i samo molim Boga, da se jedarediš živ. Zašto mi ne javljaš da tvoju i moju braću po imenu i vodi računa o njima, jer tvoj otac jako brine za vas sve. Ja sam te pitala već toliko puta za Lazu i Dragoljuba Grujića a ti mi ništa ne jumljaš. Molim te odgovori mi, jer smo čuli, da je Laza umro. Za mene i djecu ništa ne brini. Djeca su zdrava i porasla. Rada te svakog minuta zove da dodje tata da domene Radi lutku. Sa dućanom po malo radim jer sam sama. U selu su svi zdravi. Javljam se češće. Pozdrav veliki od Nata, Miletu i Rade Radosavljević, Mladenovac. 26751-8

G. SVETOZARU DJORDJEVIĆU, narodnom poslaniku i g. VELJI ACIMOVIĆU, Zenevu. Primio sam vaše karte kojima ste me obavijestili o zdravlju mojih seljaka, blagodarim u ime njihovih porodica i molim vas dostavite niže imenovanim licima, da se im familije kod kuće žive i zdrave da ne brinu ništa, i to: Bošku, Miloradu i Miloradu B. Milinkovićima, Mijošu, Nikoli, Radojanu i Radomiru Stanojlovićima, Živanu i Miloju Bogdanoviću, Rajku i Živanu Pantićima, Živku i Živanu Milosavljevićima, Živku Radivojeviću, Petru i Radojanu Stanojloviću, Radivoju Milosavljeviću, Petru Stojadinoviću, Grujici Stanojloviću, Miljanu Živkoviću, Milutinu Nedorđeviću, Dragoljubu, Dušanu i Urošu Gaćima Marku Živkoviću Radojanu Stevanoviću, Stanislavu Djakoviću, Dragoljubu Živkoviću, Živanu R. Nikoliću, Dimitriju i Iliji Lazaroviću, Miljanu Todoroviću, Milutinu Živkoviću, Milutinu Arsoviju, Ivanu M. Živkoviću, Aci i Mihailu Nikolijeviću, Aleksi T. Babiću, Ljubomiru Živkoviću, Stevanu Stanojloviću, Radojanu S. Gajču, Djurdju Žulobradicu, Miljanu i Miloju Mihailovićima i Radomiru Živkoviću. Najhujtive vas molim, da me izvjestite i za ova lica: Branka Mitroviću, 18. puk I. poziv pješ; Dragoljuba Djurića, 8. puk II. poziv pješ; Živanu Jovanoviću, 7. puk I. poziv pješ; Dragutinu Nedeljkoviću, bolničaru 8. puka I. poziva; Živanu Saviću, 2. puk kombinovane divizije; Blagoja Lazarevića, 2. puk kombinovane divizije; Vlajko Marković, 8. puk I. poz. pješ; Miloši Simić, 1. art. puk drinske divizije; Djordje Stevanović, konjica 3. poziv; Panteliju Stanojloviću, narednik 7. put II. poziv; Djordje Živković, komorđija za koga znaju Rad. Milisavljević i Rad. Stanojlović, dalje za: Miloša Djurdjevića, carinika, blagajnik timočke divizije; Milija R. Ilić, 7. puk I. poziv pješ; Mihailo Radojanović, V. M. Staniću, 7. puk I. poz. pješ; Svetolik Radojanović, 7. puk II. poziv pješ; Milorad Simić koji je kao izbeglica otišao sa Kosom Zarićem, p. por. reflektorskog odjelu, divizije; Petra Pantića, izbeglicu. Javite nam, kako je Ljubiša Ristić, izvješteni smo da je teško ranjen. Izvješće nas kako je Ljubišin brat Milan, koji je u školi; njihovi su kod kuće zdravi. Pozdravlja vas Živan Živković, on je kod kuće, Milosav i Milija Bogdanović. Zahvaljuje i molii za što brži odgovor Selimir Mitrović, predsjednik opštine, Umka. 26779-8

O. MIKI MARINKOVICU, Zeneva. Žia Milorada Petrovića, člana Narodnog Pozorišta. Mama sa Ćicom došla u Beograd, prispela je zdravo, ali bez ikakvih sredstava za život. Zato vas molim odmah vi i bata, da pošaljete brzu pomoć, a i u buduće da šaljete redovno, da bi imale od čega živeti. Mama se mnogo brine i moli vas, da se sa batom odmah javite. Svi vas mnogo volimo, a Lalića jedva čeka, da vidi svoga dedu i ujku. Sve šaljite na moju adresu: Maja Ž. Lazarevića, Dositijeva 16, Beograd. 26704-8

O. MIKI MARINKOVICU, Zeneva. Žia Milorada Petrovića, člana Narodnog Pozorišta. Mama sa Ćicom došla u Beograd, prispela je zdravo, ali bez ikakvih sredstava za život. Zato vas molim odmah vi i bata, da pošaljete brzu pomoć, a i u buduće da šaljete redovno, da bi imale od čega živeti. Mama se mnogo brine i moli vas, da se sa batom odmah javite. Svi vas mnogo volimo, a Lalića jedva čeka, da vidi svoga dedu i ujku. Sve šaljite na moju adresu: Maja Ž. Lazarevića, Dositijeva 16, Beograd. 26704-8

Züricher Bureau für Aufsuchung Vermisster. Učitivo molim Bureau, da dostavite slijedeće: rezervnom potporučniku Rajku Nikoliću, 11. puk II. poziv. Dragi Rajko izvješće o tebi, da si živ, primio sam i svima nam je milo kad smo čuli, da si zdravo. Mi smo svi zdravo, tvoj Radivoje je došao kući, zdravo je, ne brini. Pozdravi Ljubomira, neka se i on lično javi. Lazar Milovanović, Stari Adžibegovac. A. 1871-8

CEDA GLAVIČKI, Trstenik. Gospodinu DJORDJU RADOLOVICU, Genevu za gospodina Svetozara Popovića, inspektora policije. Do sada sam primila u četiri pošiljke oko 1130 kruna, majka je primila oko 340 kruna. Novac šalji redovno i dalje za mene i za majku, potreban je. Javi Žarku da je Mica u svom stanu u Beogradu i da joj pošalje novac. Pozdrav Danica Popović, Vrnjci, pošta Kruševac. A. 1897-8

Nikola Saracević, Gor. Milanovac. Jovanu Premoviću, Zenevu. Molim saznaće i javite za slijedeća lica, koja se nikako nisu javila:

Sreć kačerski — Lalinci: Milutinu Milosević traži Dragomira Milosević, 10. puk, 2.

Milan Milosević traži Dragutina Milosevića, 5. prekobrojni. Stojka Petrovića traži Radivoja Petrovića, 10. puk, 2.

Milivoje Vesić traži Mihaila Vesića, 10. puk, 2.

Andjelija Djurović traži Vilutija Djurovića, bolničaru, Šumadijska 1.

Boljokov: Milica Ilića traži Šimnu Ilića, 10. puk, 3.

Vasilije Landanović traži Branislava Landanovića, podoficarska škola.

Krsma Laudanović traži Randjela Laudanovića, regruta 97. godine.

Donji Banjani: Dimitrije Sandić traži Milenka Sandića, Šumadijska konjica 1.

Stavica: Adam Ranković traži Avrama Rankovića, 10. puk, II. poziv i Joviju Ranković, artiljerijsku municijsku kolonu, Šumadijska 2.

Radosav Sajić traži Velimira Sajića, 10. puk, 1.

Jerotije Pavlović, predsjednik opštine gospočke traži Milana Relića, regruta 97. godine i Avrama i Joviju Ranković, 10. puk 2.

Vojković: Andrija Mijailović traži sina Dragoljuba Šretenovića, 5. prekobrojni.

Kojana Vesić traži muža Gliša Vesića, 10. puk, 3. i Šina Boška Vesića, 18. puka, 1.

Milenko Vesić traži suncove Živojinu Vesić, 10. puk 1. i Dragoljubu Vesiću, regruta 97. godine i Danilu Rajkoviću, 10. puk, 1.

Mihailo Petrović iz Travnika, sreća bički traži sina Milaja Petrovića, regruta 97. godine.

Sreć takovski — Šaran: Rosa Baraćića traži sina Milana Baraćića, regruta 96. godine.

Stana Jelića traži Šinu Stanimira Jelića, 1. brdskog artillerijskog puka.

Radojan Radojanović, predsjednik opštine evanđeljske, okrug valjevski traži brata Radomira Radovinovića, 3. konjički puk, 1. poz.

Petar Kožoder iz Teočina traži sina Živojina Kožoderu, 10. puk, 1.

Vidosava Komadiću iz Sokolica traži Šina Božidar Komadića-Nikolića, regruta 96. god.

Mileva Lučića iz Ljevaje traži brata Sretena Sredojevića, artillerijskog potporučnika i prijatelje Svetolika Jovanovića, žandara u Beogradu i Svetolika Jovanovića, žandara i Draguša Jovanovića, regruta 96. godine.

Tomka Ivkovića iz Rudnika traži Šina Dobrivoja Ivkovića, 5. prekobrojni.

Matićević iz Ljevaje traži muža Mikaila Matijevića posilni u štabu Šumadijske 2. i devetavice Vučiću Matijeviću, žandarma u Novom Pazaru.

Ilija Milicević, sreća kačerski traži brata NIKOLI Milicevića, 10. puk, 2.

Dragoljub Tanasković iz Šinovača traži brata Dragoljuba Atanackovića, potporučnika artillerijskog i Dragišu Tanaskoviću, 2. prekobrojni i Mitorada Krstoviću, 10. puk, 1.

26621-8

Gosp. Miljan Radivojeviću, Žurich. Za Milana V. Pešiću, djakona. Dragi Miko! Danas dobili tvoju kartu od sred. decembra 1916. g., koja me je obradovala, jer piše, da je Dušan dobro. Opet te molim Miko, da me češće izvještava o Dušanu, jer mnogo brinem. Po tvojim kartama odmah postupih. G. Zorki Roški Štefko dath 100 kruna, za prija řinu poslati u Markovac 150 kruna. Po ranjenu Dušanom na logu dath gosp. Ž. V. Joksimović i 300 kruna, o tome da Dušan ranije izvještan oglasom. Žeča Tomi dath ranije 250 Kr. i danas po tvojoj karti dath te još 250 din. po tvojoj karti imaju je sad isplaćeno 500 din. Sad skoro dobiti akto duga radnjinog 2000 Kr. pa postoje u radijus posao slab, a izdatci bješu malo veći, to uzajmih od mog oca, da sve gdje treba podmiriti. Molim te Miko, piši Dušanu, da za nas ništa ne brine, već sebe da čuva i svoje zdravje. Da li je dobio našu sliku i svoju nam pošalje. Ako bi novac još od koga uzajmio, odmah me izvjesti, jer bez tog ili Dušanovog naloga, nikom novac neću davati. Izvjesti me molim te za Žarka, on je njenu ništa ne znamo u briji smo velikol. Naši u Markovcu zdravi su, otac je zdrav. Sva naše mnogo pozdrava od sviju nas, kao i vama. Gina Perse Jankovića, Šin. 26631-8

Gosp. Milanu Radivojeviću, Žurich. Za Žarku Vlajliću, Ž. 1. ods. 1. poziv i 2. bataljuna, 2. čete, 1. poziv i 2. prekobrojni puk 1. poziv, traži i izvještava brat Jovan, on je zdrav sa ostalima.

Svetislav i Djordja Petrovića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava otac Josip, on je zdrav sa svom.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka Milićevića — Žeževica, 1. diviz. II. polj. baterije, traži i izvještava sin Đorđe, Radoljub i Dragoljub.

Milenka M

Gospodinu Jovi Premoviću, Zeneva.
Odbor kragujevačkog Crvenog Krsta moli da dostavite:

LJUBOMIRU DEBELJEVICU, inžinjeru, rez. kapetanu na službi pri štabu I. armije slijed: Dragi Mihel Poslije četiri mjeseca pauze dobili smo izvješće od gosp. Premovića, da si živav, i uputnicu od 562 kruna. Veliko hvala. Uputnicu smo dobili. Prešavamo smo, kad si nam živav, i želimo, da nas češće o sebi izvještavaš. Vera svakog dana govorit o tati i uki. Moli se Bogu, da brzo dodjeti. Salji mi Mile, i dalje novac koliko možeš. Svi smo zdravo, isto i tebi od Boga želimo. Volimo te mnogo: otac, majka, Mica, Vera i troja Persa.

Gospodin JOVO! Izvještaj o našem Ljubomiru i novcu dobismo. Vama sređana hvala na izvještu, i molimo Vas i u buduće češće, da nas o Ljubi izvještavate. Mnogo pozdrava. Debeljević.

G. JOSIFU JOVANOVICU, Geneve. Molim izvjestite moga muža Andreja A. Miletića, žandarskog narednika pri štabu šum. div. II. poziva. Novac sam dva puta primila, i šeć njegovih karata i odgovora. Sa djecem zdrava sam i pozdravljam ga. Vami gospodine Josife, blagodari i moli za odgovor. Marija A. Miletić. Dušanovu 5, do sodadžike, Kragujevac.

G. KOĆI LJOTICU, Geneve. Molim Vas, do stavite mome mužu Miliku Božiću iz Borča: Miliku, izvesti me, da li su živi: Ljubo Pantović, Šim, Miloš Nestorović, Radovan Pačar, Jovan Vitić, Milentije Milovanović, Matija Urošević, Milutina Ristić i za Kosančića brata. Njimi su svi živari i pozdravljaju: Tadija, Dragoslava, Milivoja i tebi pozdravlja Ruža. Gospodanu Ljutiću blagodari, tebi voli tvoja Bojana-Borač. Kragujevac.

DRAGOMIRU DJOKIĆU, IV. puk „Tanaška Rača“, I. baterija, 1. divizija, I. poziv, artillerija. Dragi Djokorel Svi smo zdravo. Dobili smo kartu, kojom javlja, da je otac umro. Mi to nismo znali. Javi nam, gdje i kad je umro. Vukašin je kod kuće, Radosav je u Njemačkoj. Pozdravljamo te sv. Tvoja Zdravka, Žirovnica, Kragujevac.

LUKI RADIVOJEVICU, iz Žirovnice, XI. put, ka Šum. div., poslednja obdrana i Pavlu Radićeviću. Karle Vaše dobili smo. Vidimo da si Juko sa Pavlom i Božinom zdravo. Molim te, izvesti me, šta je sa Pantom i Petrom našim. Oni se nikako nejavljaju. Svi smo živi i zdravi, i svi vas pozdravljamo. Milica Radivojević, Žirovnica, Kragujevac.

BOGOMIRU STOJANOVICU iz Špiča, vojni oficir, mitralješko odjelenje XI. puka, Šum. divizija. Dragi sin! Izvještaj o tebi dobili smo. Svi smo zdravi i dobro. Za nas ne brini. Čedomir je u Bugarškoj. Stric Dragomir u Austriji. Pozdravljamo te brat Ljuba i sestre. Gri te majka. Draga Špič, Kragujevac.

PAVLU Z. STOJANOVICU, naredniku Kočićeve divizije. Tvoj oglas i karte dobili smo, javljaj se i dalje. Otac ti je s majkom u Kragujevcu. Milao se nalazi u Austriji. Izvještaj nas da Dragoslava i Voju, jesu li živi i zdravi, i za mog brata Vladislava T. Mladenovića, I. čete, III. put, XII. put, II. poziv, za njega ne znam već godinu danu. Izvještaj Miliju Ječiću, da su njegovi ostali zdravi. Ostajemo u nadu za brz odgovor. Blagodarimo na izvješće. Tvoja sestra Mara i zet Radisav T. Mladenović iz Badnjevca.

ZIVOTI S. BRATKOVICU, vojniku, IV. četa, IV. bat. V. prekobrojni puk, kombinovane divizije. Javi se preko „Beogradskih Novina“, i javi Šveti, da su mu djece i Cveta zdravo. I mi smo svi živi i zdravo. Tvoj oče Srđen Bratković iz Badnjevca.

DURJI MILENKOVIĆU, učitelju, Krf. Na piljanu u „Beogradskim Novinama“ odgovaram: Caja sa djećom zdrava i Sveti. Obo pošiljku novaca primio sam i njot predao. Javi, šta je sa Savom Jevremom Vučićevićem. Takođe učini sve što možeš, da doznaš, šta je sa Dušanom, i da nas što prije izvještiš. Pozdrav, Jovan Veličković.

MILADINU STEVANOVICU, kapetanu I. kl. XI. puka, II. poziv. Tvoju su živi i zdravo. Izvještaj na Vladislava T. Mladenovića, Dragoljuba M. Matića, Radisava S. Kavčića, svi iz I. čete, III. bataljon, XI. puk. Njih 6. Le se sa srpskom vojskom. Izvještaj mog suraka Perla, da smo svi zdravi, i njegove karte dobili. Ostajemo u nadu i blagodarimo na izvješće. Radisav Mladenović iz Badnjevca.

Gospodinu Jovi Premoviću, Zeneva. Odbor kragujevačkog Crvenog Krsta moli za izvještaj o:

MILANU MIHAJLOVICU iz Žirovnice, obvezniku VIII. bat., III. diviz., IV. artil. puk „Tanaška Rača“. Blagodari Milica Krstivoja Mihajlovića, Žirovnica, Kragujevac.

ILIJU MILOŠEVIĆEVICU iz Žirovnice, obvezniku pozicione baterije Šum. divizije. Blagodari Vema Milosavljević, Žirovnica, Kragujevac.

ZIVOJINU OBRADOVICU iz Dobrovode, IV. puk, artil. stab, Šum. divizije. Blagodari Darinka Jovana Obradovića, Žirovnica, Kragujevac.

DRAGOMIRU MARIANOVIĆU iz Žirovnice, regrutu 1896., II. četa, II. batalj., XI. puk. Blagodari Ilija Marjanović, Žirovnica, Kragujevac.

VЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЋУ iz Горње Сабане, regrut 1896. godine. Do danas se nije javio, i Jovici Petroviću, vozaru munitione kolone, artilleriski II. poziv, Šum. divizije. Blagodari Darinka Petrović, Gor. Sabanta, Kragujevac.

MILICIU ĐORDJEVIĆU iz Botunje, obvezniku IV. čete, II. bat., XI. puka. Olišao s vojskom i nije se javio. Blagodari Sava Pantević, Žirovnica, Kragujevac.

LJUBOMIRU ARSIĆU iz Velike Sugubine, regrut 1896. godine. Olišao s vojskom i nije se javio. ZIVOTA LAZOVIC, regrut 1896. god., obveznik III. čete, II. bat., Šum. put, kruševačkih rezervnih trupa, i Miladin Aršić iz Velike Sugubine, II. četa, III. batalj., XI. puk, III. poziv. Blagodari Momir Aršić, Velika Sugubina.

DRAGOSLAVU PANTOVICU, Molim za izvještaj o Jevetu Pešoviću iz Bumbareva Brda, III. poz., poslednja obdrana XIX. puka, i Radomiru Pešoviću iz Bumbareva Brda, regrut 1896. Blagodari Sava Pantević, Bumbarevo Brdo.

DUSANU PANTOVICU iz Kučice, bolničar stalne kosovske bolnice, Pristina. Olišao s vojskom, nije se javio. Blagodari Bogoje Pantović, Kučić, Kragujevac.

DRAGUTINU MILOVANOVICU iz Ovsista, II. četa, I. bat., XIX. puk, i Gaju Gavrilović iz Ovsista, II. četa, I. bat., XIX. puk. Blagodari Milivoje Milutinović, Ovsista, Kragujevac.

BOŠKA ERIĆ, traži Krstu Erču iz Ljubljaka, areal gruzijski, okrug kragujevac.

CEDOMIRU ĐORĐEVIĆU, red. IV. četa, II. bat., XI. p., II. poziv. Blagodari Živojin Đorđević, Mači Krušnare, Kragujevac.

DUSANU PANTELIĆU iz Ljubljaka, regrut 1896. Blagodari mati Stamenka Pantelić.

CEDOMIRU TOMIĆU iz Batocine, obveznik I. baterije, hrvatske „secesije“, artillerija. Blagodari Žena Sibinka Batocina, Kragujevac.

ZIVOJINU PAVLOVICU, vojnom obvezniku, pekarsku četu, Šum. div., I. poziv iz Šumice. Nikako se nije javio od kada je otišao. Javite na adresu: Kosta Milutinović, Kijevo, Kragujevac.

MILOSAV FILIPOVIC iz Žirovnice, regrut iz 1896. godine, pripada XI. puku. Blagodari Lenka Filipović, Žirovnica, Kragujevac.

G. JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Prema vašem traženju u „Beogradskim Novinama“, pod br. 3494 naše su adrese: Mileva udova Mihaila Radovanovića, peš. kapetana, I. klase, Palilusa br. 19, i Nasta mati Milutina Milosavljevića, peš. kapetana. Palilusa br. 19, Kragujevac.

JOVANU PREMOVIĆU, Zeneva. Molim za izvještaj o:

MILUNU PAVICEVICU, regrutu od 1896 godine, XI. putovske okružne komande, moli otac Tanasije Pavicević. Novi Milanovac, Kragujevac.

VLADIMIRU PAVICEVICU, regrutu od 1896 god., XI. putovske okružne komande, moli otac Ignjat Pavicević. Novi Milanovac, Kragujevac.

VELIMIRU MILICU, regrutu od 1896 god., XI. putovske okružne komande, blagodari mati Mileva Mišić. Novi Milanovac, Kragujevac.

ZIVADINU MILICU, regrutu od 1896 god., XI. putovske okružne komande, mali Milana Mišić. Novi Milanovac, Kragujevac.

LJUBOMIRU MARKOVICU, obvezniku, kordonjui, 4. sum. art. puk, Tanaska Račića, blagodari mati Danica Marković. Novi Milanovac, Kragujevac.

DRAGOMIRU JOVICICU, rezervistu, 4. sum. art. puk, Tanaska Račića, blagodari mati Mileva Jović, Novi Milanovac, Kragujevac.

ALEKSANDRU BRADICU, kadrovcu, III. četa, IV. bat., VI. prekobrojni puk, komb. div., blagodari mati Danica Marković. Novi Milanovac, Kragujevac.

NEDELJKU BRADICU, mlad čuđu od 18 god., otac je pred srpskom vojskom, i do danas se nije javio, blagodari otac Radovan Bradić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

MILORADU PAVICEVICU, kadrovcu, II. haučka gradska baterija, skopljanski odred, blagodari otac Stevan Pavčić. Novi Milanovac, Kragujevac.

CIJENE OGLASIMA:

Ostina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Priposlano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko staje) 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko staje) Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Kupovine i prodaje
Zgodna prilika za kupovinu: S 3 stalneni ormane, 1 stalneni orman za tegu, 1 register kase, 1 pregrada za kancelariju — skladište — stolica za izloge, koje se prodaje iz zaostavšće mase firmi Simon Landau, Knez Mihajlova ulica 27, 27071-2

Konj na prodaju: Star 2½ god., prodaje se odmah. Odlikan trkač. Upitati g-djeni Ružu Aleksić, Kolarčeva ulica No 2, 1 sprat, Beograd. 26294-2

Zbog seline prodaje se nameštaj, sagovi, zavesi, jedna sličica mašnja, 2 furune za koks sa cunkovinom i razno potrošačstvo. Dositijeva ulica 7, 27142-2

Namještenja.

Trazi se mladica ženska, čestita. Treba da zna kuhati i ceo kućevni posao vrlo. Mesto stalno i sigurno. Upitati Kosmajsku ulica 13, u avlju levo, 1. vrata, Anka Stojanović. 27127-3

Stanovi.

U Ratarskoj ul. br. 7 izdaje se elegančno nameštene spavačice soba i saloni sa verandama i po potrebi i kuhinja. Za uslove upitati u istoj kući sopstvenika. 26984-4

Razno.

Dječa Stojana Ando-selica, Savka, Vidošova i Zivojin, da se javi gde se nalaze firmi Rajić i Vučović, Beograd, Knez Mihajlova 31, 27070-5

Gospodija **Milka Rakitić**, neka se javi u Kosovsku ulicu broj 33, radi povezne novice. Zorka Radović. 27139-5

Papuša sa drvenim djonovima za bolnice, za trgovce u anglo, a i na detaljne vrste u velikom izboru prodaje bez konkurenčne vrlo jeftino. K. Feldmann, Vuk Karadžić ulica 8 do, Beogradske Novine". 26796-5

Bivšim radnicima fabrike duvana. Fabrika duvana u Smederevu traži razne stručne radnike i radnici. Upitati: Lomina ulica 15, između 12—1 sat po podne. 26652-5

KORESPONDENCIJA. Gospodinu Besariću, Geneve. Mari poslao još šest stotina kruna. Od novembra do danas poslao hiljadu i sto kruna. Od tebe primili pre mesec dana, trišta devedeset i dva leva. Od Milke pre pet meseci samo dvesta šestet leva. Mika nek pošalje veću sumu na moju adresu za Maru. U Nišu i Zagărju svu zdravu. Piši češće i više. Pozdrav Besarić, Kosmajška ulica 24. 26658-8

Stevi Čimoviću, Geneve, Hotel "Terminus". Molim vas izvestite da ste ja sa mojim mužem Svetozarom Stojšićem vojnikom. Od njega nisam ništa dobila već 5 meseci. Ilinka Stojšić, Miloševac 19. 26658-8

Aci Andrejeviću, hotel "Terminus" Geneve. Molim vas budite ljubazni, pa dostavite ovaj oglas po mogućstvu mojemu mužu Mitoradu Nastiću, sudiju iz Čuprije: Dragi moj Mitorade, zdrava sam i dobro. Tvoje dve karte dobila sam, kao i poslati mi novac, samo u decembru oko 300 kr. U kući imam dva Srbina trgovca. Budu zdrav i po mogućstvu se što češće javljam i novac salji. Mnogo te pozdravlja tvoja Ljubica. Blagodari na dobroti i mnogo Vas pozdravlja Ljubica M. Nastić. 26651-8

Aci Andrejeviću, hotel "Terminus" Geneve. Molim vas budite ljubazni, pa dostavite ovaj oglas po mogućstvu mojemu mužu Mitoradu Nastiću, sudiju iz Čuprije: Dragi moj Mitorade, zdrava sam i dobro. Tvoje dve karte dobila sam, kao i poslati mi novac, samo u decembru oko 300 kr. U kući imam dva Srbina trgovca. Budu zdrav i po mogućstvu se što češće javljam i novac salji. Mnogo te pozdravlja tvoja Ljubica. Blagodari na dobroti i mnogo Vas pozdravlja Ljubica M. Nastić. 26651-8

Jovanu Premoviću Geneve. Molim dostavite sledeće: Kraljeviju Miljanoviću II. pirovku kraljevske čete, daje Zorka sa svinjsima zdrava. Neka se javi preko "Beogradske Novine". Mihailo Kalajdić, Obrenovac. 26651-8

Aci Andrejeviću, hotel "Terminus" Geneve. Molim vas budite ljubazni, pa dostavite ovaj oglas po mogućstvu mojemu mužu Mitoradu Nastiću, sudiju iz Čuprije: Dragi moj Mitorade, zdrava sam i dobro. Tvoje dve karte dobila sam, kao i poslati mi novac, samo u decembru oko 300 kr. U kući imam dva Srbina trgovca. Budu zdrav i po mogućstvu se što češće javljam i novac salji. Mnogo te pozdravlja tvoja Ljubica. Blagodari na dobroti i mnogo Vas pozdravlja Ljubica M. Nastić. 26651-8

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da me izvestite za moga sina Nikoli Kanovića, vojnika 3. četa 2. bat. 19. pešadijskog polka kadrova. Za njega ne znam ništa godinu dana i molim da me izvesti za njega da li je živ i zdrav, na adresu Marti Kanović, Kraljevija 4. Novi-Pazar. 26634-8

Gospodiji Mari M. Trifković, Geneve, za Lici. Sve twoje karte dobili smo. Javi tačnije o Ćedi. Za nas ne brinite. Gde je Dragoljub? Kako je Zaka? Javi je li živ Svetislav Jevtić iz Kloke, regut 11. puka. Svi smo zdravi i pozdravljamo, tvój otac Jelja Ivanović, Bašić-Pašić. 26636-8

Jovanu Premoviću, Geneve. Molim vas da me izvestite za moga sina Nikoli Kanovića, vojnika 3. četa 2. bat. 19. pešadijskog polka kadrova. Za njega ne znam ništa godinu dana i molim da me izvesti za njega da li je živ i zdrav, na adresu Marti Kanović, Kraljevija 4. Novi-Pazar. 26634-8

Djoka Stamenović, Kraljevija, Geneve, za Lici. Sve twoje karte dobili smo. Javi tačnije o Ćedi. Za nas ne brinite. Gde je Dragoljub? Kako je Zaka?

Javi je li živ Svetislav Jevtić iz Kloke, regut 11. puka. Svi smo zdravi i pozdravljamo, tvój otac Jelja Ivanović, Bašić-Pašić. 26636-8

G. STEVI ČIMOVICU, Hotel Terminus, Ženeva. Molim vas lijepo, izvolite dostaviti Radomiru Radovanoviću naredniku eparkske čete Šumadijske divizije i Veličinu Radovanoviću, redovu 2. čete 3. bataljona 10. puka 3. poziva slijedeće: Ja sam kod kuće zdravo sa ženom i djecom. Stani je sa djecom zdravo. Jelka i njena djeca zdravo a tako isto i sve tri sestre. Kosta, Tanasić i Miloš kod kuće su. Javljam se češće. Za ukućane ništa ne brinite. Pozdravlja vas Milorad Radovanović, kafetija, Gornji Milanovac. A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu ne znamo. Za vašu učinkenu uslugu unaprijed van blagodarim i pozdravljam vas Milorad D. Damjanović sa familijom iz Mramora, okruga smederevskog, srež jasenički, Palanka. 26767-8

A. 1870-8

Gospodinu Jovanu Premoviću, Ženeva, za gosp. Mihaila Rerila, komandanta 8. puka, 1. poziva dunavske divizije. Učitivo vas molim, da me izvestite preko ovoga lista ili kartonu ako bi štograd znali za moga sina Lazara Damjanovića, ordonansa štaba, koji je rodom iz Mramora. Od kako je otioš nista o njemu